



1 Ali prije nego što započnete, gospodine McCloskey, da li postoji i jedan  
2 dio optužnice za koji Vi smatraste da nije dokazan uopšte ili da biste željeli da  
3 povučete? Postavljam to pitanje jer bi to olakšalo postupak.

4 G. McCLOSKEY: [simultani prevod] Mi ne namjeravamo da povučemo bilo koju  
5 od tačaka, ali ja vjerujem, i mislim da smo o tome i ranije govorili, da postoji  
6 jedan od paragrafa koji se odnosi na devet tijela u Potočarima. Nije bilo  
7 nikakvih dokaza o tome, i to je ono čega se ja sada sjećam.

8 SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Ureda. Izvolite, gospodine Meek.

9 G. MEEK: [simultani prevod] Počinjete u 09.08h.

10 G. MEEK: [simultani prevod] Hvala, časni Sude.

11 Dobro jutro, časni Sude.

12 Dobro jutro mojim kolegama iz Tužilaštva i svim timovima Obrane, svim  
13 optuženima i svim drugima na ovom Sudu.

14 Prvo bih želio da kažem da mi je bila velika čast i privilegija da  
15 predstavljam Ljubišu Bearu. To može vrlo lako biti zadnji puta da se obraćam  
16 ovom Vijeću. I šta god će biti u stanju da kažem danas, možda će moći pomoći  
17 Vijeću u donošenju odluke u ovom predmetu kako smo ga do sada vidjeli.

18 Časni Sude, ja bih sada zapravo želio da govorim malo o onome što se  
19 dogodilo u ovoj sudnici u zadnjih 20 mjeseci i zašto nema nikakvih argumenata po  
20 našem mišljenju da Ljubiša Beara snosi neku krivičnu odgovornost.

21 Časni Sude, gospodin Clifford je rekao: "Uvijek je pogrešno svagdje,

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 pogrešno je za svakoga da vjeruje u bilo šta na osnovu nedovoljnih dokaza."

2 Dok su dokazi do sada izvedeni na ovom suđenju moraju biti posmatrani u  
3 najpovoljnijem svjetlu za Tužilaštvo, mi, s dužnim poštovanjem, tvrdimo da nema  
4 nikakvog razumnog, neutralnog i distanciranog utvrđivača činjenica nakon  
5 razmatranja i analiziranja dokaza može čiste savjesti reći da postoje dokazi da  
6 je moj klijent Ljubiša Beara, isto tako poznati kao i "prazni /nedostaje  
7 simultani prevod/" bio kriv. Drugim riječima, nema dovoljno dokaza koji bi  
8 podržali osudu.

9 Znamo iz zapisnika i iz mjeseci i godina unazad da je Ljubiša Beara bio  
10 jedno prazno plovilo. Mi smo to pronašli i nakon što su obje strane završile  
11 svoje izvođenje dokaza, par godina */sic/*, gospodin McCloskey, viši tužilac koji  
12 je, kao što znamo bio uključen u predmete vezane za Srebrenicu, Krstić i  
13 Blagojević, rekao je tom Sudu 29. septembra 2004. u svojim završnim riječima –  
14 strana 12377 i 378 – rekao je:

15 "Beara je prazno plovilo. Mladić njemu daje naređenja. On nema pravo da  
16 komanduje trupama i on nema nikakve trupe."

17 29 mjeseci kasnije, 28. februara 2007. na strani 7927 ovog transkripta,  
18 redovi 24 i 25, taj isti tužilac, Peter McCloskey, još jednom je priznao na  
19 javnom suđenju pred sucima da je Beara prazna posuda. Što je tačno sve dok on ne  
20 bude napunjen naređenjima njegovog komandanta generala Mladića.

21 Časni Sude, mi vjerujemo da eksplicitno i implicitno postoje obećanja od  
22 strane Tužilaštva da će izvesti dokaze koji će pokazati da je ova prazna posuda,  
23 Ljubiša Beara, ispunjena dokazima sa strane Tužilaštva vezano sa direktna  
24

25

26

27

28

29

30

1 naređenja od generala Ratka Mladića. To su, časni Sude, riječi tužioca. I mi  
2 vjerujemo da je to priznanje da je to argumentacija Tužilaštva protiv Ljubiše  
3 Beare zasnovana na tim misterioznim naređenjima. Mi bismo htjeli da znamo i  
4 pitamo kada, gdje, kako i od strane kojih svjedoka ili dokaznih predmeta jeste  
5 ovo bilo ispunjeno. Mi se pitamo gdje u kompletnom zapisniku postoji bilo kakav  
6 takav dokaz.

7 Mi tvrdimo, uz dužno poštovanje, da zapisnik o ovom predmetu do sada  
8 nema nikakvih takvih naređenja koje bi izdao Ratko Mladić Ljubiši Beari, bilo  
9 direktno, zaobilazno ili na drugi način.

10 Ljubiša Beara je optužen pred ovim Sudom za osam tačaka u skladu sa  
11 konsolidovanom izmijenjenom optužnicom. Gospodin Ostojić će se pozabaviti za  
12 koji trenutak tačkama 7 i 8, kako su poredane u optužnici. A sama činjenica da  
13 možda nećemo iznositi za svaku točku ni na koji način ne znači da vjerujemo da  
14 je Ured tužilaštva u pravu i da je ispunio svoj teret dokaza po Pravilima o  
15 postupku i dokazima. Mi znamo, a i Vi kao profesionalni suci znate, kakva je ova  
16 situacija.

17 Prva stvar koja je jasna jeste da nema dokaza da je Ljubiša Beara bio  
18 bilo gdje u Srebrenici ili oko nje od 1. jula do 12. jula 1995., osim  
19 svjedočenja svjedoka Zlatana Silanovića /u engleskom transkriptu: "Celanovica"/.  
20 Njegovo svjedočenje nije bilo potvrđeno bilo kakvim drugim dokazima, uključujući  
21 i dokaze Tužilaštva, odnosno njihovog analitičara Richarda Butlera, koji je 23.  
22 januara 2008. u ovoj sudnici na strani 20230, redovi 17 do 24, izjavio, u  
23

24

25

26

27

28

29

30

1 suštini, da, koliko je njemu poznato, nema dokaza da je gospodin Beara bio  
2 prisutan tokom tih dana i u to vrijeme, na tom mjestu.

3 Nadalje, časni Sude, ovaj svjedok Silanović /u engleskom transkriptu:  
4 "Celanovic"/ čak nije bio siguran na koje dane je video, taj Celanović nije bio  
5 sasvim siguran u koje datume je on video Ljubišu Bearu. I da prepostavimo radi  
6 argumentacije da je svjedok Celanović, da on nije bio jedan od onih prespornih  
7 lažova koje nam je gospodin McCloskey obećao, mi tvrdimo, časni Sude, da samo  
8 prisustvo Ljubiše Beare na određenoj lokaciji ni na koji način ne predstavlja  
9 dokaz o počinjenju nečeg nezakonitog, krivice, saučesništva ili bilo kakve  
10 krivice /sic/ u pogledu krivično-kaznenog ponašanja.

11 Isto tako, časni Sude, nije bilo nikakvih dokaza iznesenih pred ovim  
12 Vijećem da je Ljubiša Beara bio bilo gdje u Potočarima ili oko njih 11. jula -  
13 odnosno, od 11. do 13. jula 1995. Časni Sude, niti jedan dokaz nije bio izведен  
14 da je Ljubiša Beara bio u Bratuncu u hotelu *Fontana* tokom onih kritičnih  
15 sastanaka između Mladića i Holandskog bataljona. Isto tako, i kasnije između  
16 Mladića i više oficira VRS-a, uključujući generala Krstića, pukovnika Jankovića,  
17 generala Živanovića, Vasića, neke civilne vode kao što je Deronjić, predstavnike  
18 Holanskog bataljona i predstavnike Muslimana. Časni Sude, kao rezultat tih  
19 sastanaka došlo je do evakuacije civila koja je tu dogovorena. Sporazum je bio  
20 postignut između predstavnika strana prisutnih na tom sastanku tokom pregovora u  
21 hotelu *Fontana* 11. i 12. jula 1995.

22 Ja moram priznati da je trebalo mnogo sati razmišljanja prije nego što

23

24

25

26

27

28

29

30

1 smo donijeli odluku da Vam se obratimo danas prema Pravilu 98bis. Na kraju  
2 krajeva, mi smo zajedno odlučili da treba iznijeti argumentaciju vezanu prema  
3 Pravilu 98bis. Međutim, nakon što smo pregledali propise ovoga Suda i pravnih  
4 praksi, postalo je sasvim jasno da naše šanse da dobijemo prednost tvrdeći,  
5 iznoseći argumentaciju vezanu za ovaj podnesak po Pravilu 98bis bila je naprosto  
6 šansa za Tužilaštvo da razumije teoriju naše obrane i da razumije nedostatke  
7 njihovog izvođenja dokaza. Mi smatramo, časni Sude, da sve to uzeto zajedno će  
8 pomoći ili može pomoći Tužilaštvu u pripremi njihovog pobijanja. Iako ja tvrdim  
9 da su mogli dovesti iste svjedoček i u svom glavnem izvođenju dokaza. Međutim,  
10 nakon što smo donijeli odluku da iznesemo svoje argumente, evo, mi smo tu.

11 Tokom čitavog ovog izvođenja dokaza Tužilaštva pitao sam se nekoliko  
12 stvari, ne samo vezano za mog klijenta već i za sve optužene. Pitamo se zašto su  
13 Tužilaštvo i glavni tužilac bili u potpunosti uključeni u prva dva predmeta  
14 vezana za Srebrenicu, a sve vezano za iste činjenice. I kako su onda oni mogli  
15 promijeniti teoriju Tužilaštva kako bi odgovarala njihovim potrebama. Nadalje,  
16 časni Sude, pitamo se zbog čega je Tužilaštvo dopušteno da to učini. I što je  
17 još važnije, pitamo se kako Raspravno vijeće može utvrditi u koju teoriju  
18 Tužilaštvo iskreno vjeruje da je tačna.

19 U prva dva suđenja teorija Obrane je bila, koliko sam ja shvatio, da je  
20 postojao zasebni lanac komandovanja i da je bezbjednost bila glavni krivac.  
21 Međutim, koliko sam shvatio sada, Tužilaštvo u tim predmetima imalo je suprotan  
22 stav, a to je jednostavno, da su te obrane u predmetima Krstić i Blagojević bile

23

24

25

26

27

28

29

30

1 pogrešne i da su se Raspravno vijeće i Žalbeno vijeće složili u tim predmetima.

2 Nadalje, časni Sude, mi se ozbiljno pitamo zašto tako učeni tužilac kao  
3 moj kolega gospodin McCloskey od početka ovog suđenja, čak prije njega na 65ter  
4 konferenciji od 13. jula 2006. na strani 316 red 5 do 7 rekao za zapisnik da je  
5 uvredjen nekim komentarima od strane Julie Condon.

6 "Ako više volite nju da dođe prije nego što da izjave, izjave koje će se  
7 odnositi na moj integritet." /sic/

8 Pitamo se, časni Sude, kako to da Tužilaštvo koje ukazuje na svoj  
9 integritet i odbacuje uopće pomisao da netko može dovesti u pitanje njegovu  
10 etičnost, istinitost i pravni karakter sada može argumentirati da je moj klijent  
11 Ljubiša Beara također zvan "praznom posudom" predstavlja bitnog igrača u istim  
12 događajima kao i Krstić i Blagojević. Časni Sude, u vezi s ovim pitanjem mi smo  
13 mnogo razmišljali i nadamo se da je, i zapravo sigurni smo da je Pretresno  
14 vijeće učinilo isto. Po našem mišljenju, pristup prema kojem Tužilaštvo može  
15 mijenjati svoju teoriju ovisno o tome u kojem predmetu ih iznosi, kada su  
16 činjenice koje su temelj svega toga iste, po našem mišljenju to nije primjereno  
17 i veoma nam je neobično. Časni Sude, mi smatramo da se na taj način ne može  
18 ništa postići.

19 Kroz cijelo ovo suđenje, mi smo se pitali zbog čega Tužilaštvo nikad  
20 nije se koristilo stručnjakom, vještakom za rukopise koji radi za Tužilaštvo  
21 kako bi pregledao stranice oficirskog dnevnika Zvorničke brigade. To je dokazni  
22 predmet 377 u kojem je navedeno: "Pukovnik Beara, prenesi poruku." To je strana  
23 127 tog dokaznog predmeta. Ili: "Pukovnik Beara stiže", to je strana 129. Sve  
24 govorim stranice u engleskoj verziji. "Beara treba nazvati 155", to je na strani  
25

26

27

28

29

30

četvrtak, 14.02.2008.

Predmet br. IT-05-88-T

Ovaj transkript je izrađen na osnovu zvaničnog zvučnog zapisa na jeziku regionala, načinjenog tokom sudskega postupka, poštujući *verbatim* pravilo (doslovni zapis, od riječi do riječi). Kako su na sudenju korišteni bosanski, hrvatski i srpski jezik (B/H/S), ovisno o izvornom govorniku odnosno prevodioču, tako su sva tri jezika zastupljena i u transkriptu. Ukoliko se govornik na sudenju služio nekim drugim jezikom osim navedenih, zapisan je simultani prijevod prevodioča na B/H/S. Članom 33 Statuta Međunarodnog suda utvrđeno je da su radni jezici Međunarodnog suda engleski i francuski. U slučaju razlike između ovog transkripta i verzije na engleskom ili francuskom jeziku, verzija transkripta na radnom jeziku bit će mjerodavni dokument. Numeracija stranica transkripta je u potpunosti uskladena s transkriptom na engleskom jeziku.

1 156. A onda ponovo: "Beara stiže", to je strana 137.  
2 (redigovano)  
3 (redigovano)  
4 (redigovano)  
5 (redigovano)  
6 (redigovano)  
7 (redigovano))  
8 (redigovano)  
9 (redigovano)  
10 (redigovano)  
11 (redigovano)  
12 (redigovano)  
13 (redigovano)  
14 Mi se pitamo, časni Sude, zbog čega nitko iz Tužilaštva sa cijelim  
15 njihovim golemim osobljem, sa analitičarima, istražiteljima zašto se nitko od  
16 njih nije potradio da napravi analizu tog rukopisa, uopće.  
17 Časni Sude, mi se pitamo zbog čega Tužilaštvo nikad svjedocima ili  
18 osobama koje su bile svjedoci, a i osumnjičeni, zašto im nikada osim u jednom  
19 slučaju nisu prikazani, bilo fotografije radi prepoznavanja, ili nije traženo da  
20 se naš klijent gospodin Beara, da se izvrši njegovo prepoznavanje uživo. Mi  
21 smatramo da onaj jedan slučaj kada fotografija jeste bila pokazana svjedoku, a  
22 time će se baviti gospodin Ostojić detaljnije, da je tom prilikom i s pravnog  
23 stanovišta, posao bio napravljen tako da je bio potpuno besmislen.  
24 Časni Sude, pitamo se zbog čega su svjedoci Tužilaštva koji tvrde da su  
25 vidjeli Ljubišu Bearu svi dali taj jedan općeniti, prilično neprecizan opis,  
26 opis koji bi mogao, u koji bi se mogli uklopiti brojni oficiri VRS-a iz tog  
27  
28  
29  
30

1 vremena. Pregledavanje filma sa one zabave za generala Živanovića kada se on  
2 povlačio može potvrditi tu činjenicu.

3 Časni Sude, pitamo se zbog čega tokom razgovora s nekim svjedocima se  
4 događalo da se osoba s kojom je vođen razgovor, da se njezin status promijenio  
5 sa statusa svjedoka na status osumnjičenog usred razgovora. A zatim nakon što je  
6 čovjek dao inkriminirajuće informacije o Ljubiši Beari mu je status ponovo  
7 promijenjen u status svjedoka.

8 Časni Sude, mi se pitamo zbog čega postoje nezapisani, nezabilježeni i  
9 nesnimljeni razgovori sa tim osumnjičenima, to jest, svjedocima koji su naglo  
10 promijenili svoje priče, i koji su po našem mišljenju promijenili svoje priče  
11 kako bi se to uklopilo u novu teoriju Tužilaštva u ovome predmetu.

12 Časni Sude, svi ovi razgovori o kojima sam sada razgovarao po našem  
13 mišljenju su predstavlјali kršenje Pravila 43 Pravilnika o postupku i dokazima.

14 Ukoliko je Ljubiša Beara onaj za, i ono za što ga oni optužuju, to jest,  
15 kažu da jeste, dakle čovjek koji je stvarao planove, koji je bio blizu Mladiću  
16 ili u njegovom nazužem krugu, zbog čega se onda Ljubiša Beara ne vidi niti na  
17 jednom video-snimku, na fotografijama, i tako dalje, sa Mladićem, Krstićem,  
18 Živanovićem, Vasićem i drugima? Zbog čega, pitamo se mi, časni Sude? Časni Sude,  
19 ako je Ljubiša Beara ona osoba za koju oni tvrde da on jeste, zbog čega on nije  
20 bio na toj zabavi prilikom odlaska generala Živanovića zajedno s Mladićem i  
21 drugim visoko rangiranim oficirima VRS-a.

22 Časni Sude, mi se pitamo zbog čega istražitelji Tužilaštva su bacali ili  
23 uništavali svoje bilješke sa terena. A posebno bilješke jednog nesnimljenog  
24 četverodnevnog razgovora sa PW 168. Dakle sa glavnim svjedokom Tužilaštva u  
25 vrijeme kada je on još uvijek bio osumnjičen, a istražitelj je, prema zapisniku,  
26 te bilješke čuvao otprilike dvije godine prije svog odlaska sa Tribunalu. Pa  
27

28

29

30

1 onda nije smatrao da su više potrebne, te ih je samo tako uništio.

2 Tužilaštvo, časni Sude, će vam reći kada dođe na njih red, da je PW 168  
3 pouzdan svjedok. Mi tvrdimo, uz sve dužno poštovanje, da je PW 168 lažljivac  
4 koliko je to moguće. Nemojte sumnjati u to uopće. Ne dajte da vas zavara kao što  
5 je zavarao Tužilaštvo svojim vještim lažima. Molit ću Vas da o tome razmislite.

6 Časni Sude, ja sam srećom ili nesrećom odrastao u okruženju advokata,  
7 sudaca i političara. Što je, ja mislim, loša kombinacija. Moj otac je prvo bio  
8 odvjetnik, a zatim sudija u sudnici. Moj djeda, dvije tetke i jedan ujak su  
9 također bili advokati, a imao sam i jednog ujaka po majci koji je bio i advokat  
10 i političar. Tako sam saznao prilično rano o pravu. I tokom tog procesa su me  
11 uvijek učili da postoji pravda i da postoji krivda. Da je pogrešno  
12 pretpostavljati da je osoba koja je optužena za zločin kriva, da je pogrešno ne  
13 dozvoliti optuženom da ima pravično i javno suđenje i efektivnu pomoć  
14 zastupnika. Moj me otac, da budem iskren, naučio da ne vjerujem ničem što sam  
15 čuo ili pročitao, a samo polovini onoga što sam vido.

16 Časni Sude, također su me naučili da nepouzdane činjenice dovode do  
17 nepouzdanih pravnih zaključaka. Ta istina je nešto što nisam u potpunosti  
18 shvatio dok se nisam počeo sam baviti odvjetničkom praksom i suđenjima 1979.  
19 godine. Nitko tko je pratio ovo suđenje, suđenje Blagojeviću ili suđenje Krstiću  
20 ili pročitao optužnice u ovom predmetu može osporiti da u ovom predmetu se  
21 navode neke nepouzdane činjenice.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1           Podsjećan sam tokom suđenja u nekoliko navrata da nada umire zadnja. I s  
2       obzirom da sam optimist, ja se nadam da iz ovih nepouzdanih činjenica nećemo  
3       dobiti nepouzdane pravne zaključke.

4           Časni Sude, moram priznati da sam, iskreno govoreći, uz sve dužno  
5       poštovanje, razočaran načinom na koji se vode ova suđenja pred Međunarodnim  
6       sudom. Mislim da će nas povijest procijeniti i mislim da na koncu neće biti  
7       ovisno o tome da li je utvrđeno da su optuženi krivi ili ne, niti će biti bitne  
8       kazne, to jest, presude koje će im biti određene. Nego da li su ti optuženi, ta  
9       ljudska bića poput svih nas, da li im je pravično suđeno prije nego što je  
10      donesena osuđujuća presuda prije nego što su osuđeni da godinama i godinama budu  
11      u zatvoru iza rešetaka. Sloboda je jedan luksuz i Tužilaštvo se moralo boriti za  
12      to svom silom da se sloboda nekome uzme na temelju iskaza svjedoka. A govorimo o  
13      slobodi, slobodi najvećem blagu koje postoji. Ja vas pitam tko ne bi promijenio  
14      svoju cijelu plaću za jednu godinu, tko ne bi dao samo da bude slobodan isto  
15      toliko, jedno godinu dana. Ovo vam spominjem kada budete razmatrali iskaze  
16      svjedoka Tužilaštva da vidite da li su oni stvarno nešto čime se može podržati  
17      osuđujuća presuda. Mi smatramo da nije tako.

18           Časni Sude, moj učeni kolega Peter McCloskey vam je 24. augusta 2006. u  
19       ovoj sudnici rekao da tokom iskaza, 10 godina nakon samih događaja, ima sve više  
20       ljudi koji su spremni da govore, koji će direktno implicirati jednog ili više  
21       optuženih. I rekao je da na kraju, kada smo završili sa spiskom svjedoka  
22       Tužilaštva, da postoji i dugačka spiska ljudi iz VRS-a i MUP-a. Međutim, moram  
23       jedno upozorenje tu reći. On je naime rekao: "Mnogi od ovih svjedoka neće vam  
24       govoriti potpunu istinu. Mnogi će od njih ići amo-tamo i šetati kroz nju." On je  
25  
26  
27  
28  
29  
30

1 rekao, međutim, da je uvjeren da će te vi uspjeti nazrijeti istinu u onome što ti  
2 svjedoci govore. Rekao je: "Zapravo, čak i u lažima se može pronaći istina." Mi  
3 tvrdimo, časni Sude, da je i polovična istina zapravo samo laž.

4 Osim toga, časni Sude, moj kolega gospodin McCloskey vam je rekao:  
5 "Mislim da se nešto može zaključiti iz ovog svjedoka, čak i ako je on jedan  
6 najobičniji lažljivac. A ja mislim da jesmo nešto nazreli iz toga što je on  
7 direktni lažljivac."

8 To što smo mi nazreli iz njegovog iskaza, tog lažljivca, lažljivca o  
9 kojem je gospodin McCloskey govorio u svojoj uvodnoj riječi, to što smo mi  
10 nazreli, što smo mi vidjeli, je da takvi lažljivci jednostavno nisu pouzdani  
11 svjedoci. I da bi to bila travestija međunarodne pravde ako bi se presuda o  
12 krivici bazirala u bilo kom svom dijelu na njihovim lažljivim iskazima.

13 Časni Sude, ti svjedoci koje je izvelo Tužilaštvo, mnogi od njih nisu  
14 došli ovamo da bi dali iskaz nego kako bi nekako iznijeli svoje laži. Mislimo da  
15 su to oni stvarno i uradili. Kada budete analizirali iskaze svjedoka Tužilaštva,  
16 imajte na umu da je Tužilaštvo dovodilo svjedoke za koje su znali da će lagati.  
17 Meni i mom kolegi je to neobična praksa. Mi smatramo da u većini nadležnosti  
18 sudskih, možda i u svima, je takva praksa zabranjena.

19 Časni Sude, Tužilaštvo je izvodilo svjedoke s kojima su sklopili pogodbe  
20 gdje su im ponudili manje kazne ili slobodu. Imajte na umu, zdrav razum to  
21 govoriti, naime, kada jedete recimo govedi gulaš i nađete komad koji nije fini,  
22 koji je pokvaren komad mesa, nećete izbaciti samo taj pokvaren komad mesa koji

23

24

25

26

27

28

29

30

1 je istrušio, nego ćete baciti cijeli sadržaj. Međutim, Tužilaštvo traži da  
2 izbacite samo te pokvarene, trule komade mesa, te trule laži iz iskaza njihovih  
3 svjedoka i onda nastavite slušati, nadajući se da ćete uspjeti tu naći neku  
4 istinu. Časni Sude, to je nelogično, neutemeljeno i smiješno.

5 Analizirajući iskaze svjedoka Tužilaštva, čak i u svijetlu  
6 najpovoljnijem za Tužilaštvo, trebate imati na umu da za mnoge od njih  
7 Tužilaštvo nam nije reklo koji su ti koji su lagali i koji će lagati. Mi  
8 smatramo da više njih se uklapa u tu kategoriju, o kojima je govorio moj učeni  
9 kolega McCloskey u svojoj uvodnoj riječi. Na primjer, PW 168, 102, Celanović,  
10 161, 162, Birčaković, Babić /u engleskom transkriptu: "Perić" / /nedostaje  
11 simultani prevod/ -

12 SUDIJA KWON: [simultani prevod] Samo za zapisnik, molim da se navede  
13 kako se piše taj "Selanović".

14 SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] C-e-l-a-n-o-v-i-ć. Ovdje je netočno  
15 zapisano. C-e-

16 G. MEEK: [simultani prevod] Po našem mišljenju, svi ovi svjedoci su bili  
17 najobičniji primjeri prevare koji hodaju i govore. Mi naprsto tražimo da tokom  
18 Vašeg razmatranja i analize ovih podnesaka i svjedočenja ne zaboravite da je  
19 njihov motiv da lažu i da ukažu prstom na druge.

20 Časni Sude, sudovi su tokom vremena uvijek s oprezom gledali na

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 svjedočenje saučesnika. U predmetu *Hail Please i Crown /sic/* /u engleskom  
2 transkriptu: "one hailing pleas of the Crown"/ 1680., sudija je izjavio:  
3 "Branjenik nam nalaže da se čuvamo lekcija istorije /u engleskom  
4 transkriptu: "*to heed the lessons of history*" / i da izbjegnemo pokvarena  
5 trgovanja kakva proizlaze iz svjedočenja saučesnika." On govori - to je bilo  
6 1680. godine - "Bilo bi teško oduzeti život bilo koje osobe na osnovu takvog  
7 svjedoka koji se zaklinjao samo da bi rekao to da spasi svoj život." /sic/  
8 Časni Sude, mi tvrdimo da kriminalci vjerovatno kažu bilo šta kako bi  
9 dobili ono što žele. A ova spremnost da urade bilo šta uključuje ne samo da  
10 optuže svoje prijatelje i rođake, već isto tako i da lažu, da proizvode dokaze.  
11 Isto tako i navode druge da stvaraju laži. I dvostruka prevara i varanje bilo  
12 koga, uključujući, a posebno tužioca, jeste ono što je problematično.  
13 Časni Sude, jedan od osnovnih elemenata sudstva bilo koje civilizirane  
14 nacije jeste da se vrši suđenje u traženju za istinom. Time se ne misli da  
15 kupljenu istinu, dogovaranu istinu, već na čistu istinu. Može lako biti da  
16 ponekad moramo da se pomirimo sa potvrđnim izjašnjavanjem u krivici koja je  
17 kupljena. Ali, ne moramo da damo potvrdu da je netko u potpunosti plaćen za ono  
18 svjedočenje koje je drugima donijelo štetu.  
19 I, časni Sude, mi vjerujemo da pouzdanost predstavlja ključ i najvišu  
20 tačku bilo kojeg pravnog sistema koje traži da se prizna njegova uloga u  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

1 civiliziranom društvu. I vrijeme je došlo da se jasno kaže i čvrsto kaže da je  
2 naše sudske traženje istine nešto što se ne može pomiriti sa kupovinom ili  
3 krivokletstvom.

4 Postoji nešto što se može dobiti od ovih svjedoka koji lažu, a to je  
5 samo ako Vijeće u potpunosti ignorira jednostavnu istinu da u životu možete da  
6 trgujete za bilo šta i da kupite bilo šta. Možete da trgujete i kupite velike  
7 kuće, vile, bilo šta što vam padne na um. Ali, hvala bogu, ne možete ubiti i ne  
8 možete trgovati neke stvari, a to su mudrost; ne možete kupiti pravdu, jer ako  
9 to radite, ono što dobivate jeste nepravda. Ne možete kupiti ili trgovati  
10 ljubavlju, jer ako to radite ne dobivate ljubav. I ne možete kupiti ili trgovati  
11 istinom, jer ono što dobivate nije istina. Svjedočenje kod kojeg svjedok ima  
12 oblak sumnje iznad sebe, to je nešto što se ne može kupiti /sic/. I mi tvrdimo  
13 da je to Tužilaštvo radilo u ovom predmetu, posebno sa njihovim glavnim  
14 svjedokom PW 168. I zbog toga mi vjerujemo da njihovi argumenti, izvođenje  
15 dokaza jeste u ovom trenutku, u ovom stanju u kojem jeste /kako je prevedeno/.

16 Časni Sude, u jednoj od najstarijih sudnica u Engleskoj stoje riječi: "U  
17 ovom svetom mjestu pravde, kruna nikad ne gubi, zato što sloboda Engleza jeste  
18 ako se jedan Englez očuva na slobodi protiv onih koji pogrešno svjedoče, onda  
19 kruna dobiva."

20 Časni Sude, pre mnogo godina sam saznao da Tužilaštvo nikad ne gubi. Moj  
21 otac mi je objasnio da ako dobiju osuđujuću presudu onda dobivaju, ako dobivaju  
22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 oslobađajuću presudu također dobivaju zato što je pravda zadovoljena. Tako da  
2 oni uvijek dobivaju.

3 21. augusta 2006. Carla Del Ponte je rekla u svojim uvodnim riječima –  
4 strana 381, redovi 2 do 5:

5 "Preživjele žrtve Srebrenice žude za pravdom. Oni gledaju ovaj Sud da dâ  
6 pravdu i da se dokaže istina o onome što se dogodilo i da okrivi krivce. /prevod  
7 engleskog transkripta: "Preživjele žrtve srebreničkog zločina žude za pravdom, a  
8 ne za osvetom"./"

9 Mi kažemo na to da se slažemo sa time, ali da tu nije u pitanju osveta  
10 već optuženje krivih. Ono što mi vjerujemo da žrtve ne žele jeste da vide da su  
11 nevini optuženi ili osuđeni, a to bi bilo onda, časni Sude, nešto što ne bi  
12 služilo pravdi za te žrtve.

13 Osuditi nevinog čovjeka učinilo bi lošu uslugu žrtvama Srebrenice i ni  
14 na koji način to nije ono, kao što je rekla gospođa Del Ponte, važan korak prema  
15 pružanju pomoći. Mi vjerujemo da to samo doprinosi dalje bolu i patnji  
16 preživjelih žrtava.

17 Časni Sude, ako se pogledaju pogrešno donesene presude u čitavom svijetu  
18 onda se može vidjeti da se tu radi o žrtvama koje su imale dodatne probleme.  
19 Imamo netačne identifikacije očevidaca, imamo nepouzdane informante ili  
20 cinkaroše, neuspjeh policije i tužilaca da objelodane dokaze, kao i pogrešnu  
21 forenziku. Mi smo vidjeli u nekim slučajevima da se takvi pogrešni forenzički  
22 nalazi kroz naše unakrsno ispitivanje u predmetima Tužilaštva isto tako pokazuju  
23 /sic/. Mi vjerujemo da ćemo dokazati da se tu radi ne samo o lošoj matematici  
24 već i pogrešnoj DNA analizi.

25

26

27

28

29

30

1           Kada se sada usredsredimo na pogrešne osude, Fakultet prava u Chicagu,  
2       Illinois, uveo je lažno svjedočenje, informante ili svjedočke cinkaroše ili one  
3       koji su netačno identificirali iako su bili očevici. I to su oni ljudi koji  
4       imaju tendenciju da ukazuju prstima na druge i isto tako da daju pogrešne ili  
5       nepouzdane forenzičke dokaze ili lošu nauku.

6           U zaključku, časni Sude, želio bih da kažem da je bila čast da budem  
7       pred ovim Vijećem i da je još veća čast predstavljati Ljubišu Bearu.

8           Isto tako bih želio da s vama podijelim nešto što je što je sudija  
9       Jackson na sudu Sjedinjenih Država, jedan od arhitekta Nürnberga rekao:

10          "Ako se traži suđenje u dobroj vjeri, to je jedna druga stvar. Sudovi  
11       sude predmetima, ali predmeti sude sudovima. I ako se to radi u postupku, sudski  
12       postupak, ako niste voljni da optuženog vidite slobodnog ako nije dokazano da je  
13       kriv /kako je prevedeno/."

14          I na kraju želio bih da kažem svima, osobljlu, Sekretarijatu, ljudima iz  
15       bezbijednosti, tehničarima, zbog mog akcenta i moje kadence u govoru i časnom  
16       Sudu da se zahvalim što ste bili strpljivi. Isto tako bi želio da se zahvalim  
17       glavnom braniocu Johnu Ostojiću za njegovo rukovođenje i usmjeravanje. Nas

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 dvojica smo dosta vremena proveli, dvije godine, radeći zajedno. I moram da  
2 priznam, časni Sude, da je ovo bio jedan veoma dug, čudan i zanimljiv put.

3 I još nadalje želio bih da citiram velikog Amerikanca Martina Luthera  
4 Kinga. Martin Luther King je rekao:

5 "Nepravda bilo gdje je prijetnja pravdi bilo gdje. Uhvaćeni smo u  
6 neizbjegnoj mreži uzajamnosti koja je povezana u jedinstvenu odjeću sudskebine. Ono  
7 što utiče na jednoga utiče direktno na sve nas."

8 To je napisao u jednom pismu iz zatvora u Birminghamu 16. aprila 1963.

9 Želim da se svima zahvalim. Bilo mi je zadovoljstvo.

10 SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Trebam li zaključiti da nas Vi  
11 napuštate, gospodine Meek?

12 G. MEEK: [simultani prevod] Oprostite?

13 SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Da li da protumačim da ćete Vi se  
14 povući odavde, gospodine Meek?

15 G. MEEK: [simultani prevod] Pa sve je moguće. Možemo se i kasnije time  
16 pozabaviti.

17 SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Gospodine Ostojiću, počinjete u 09.51h.

18 G. OSTOJIĆ: [simultani prevod] Časni Sude, drage kolege, gospodine  
19 Beara, uz dužno poštovanje kažemo da bez obzira na nefleksibilno Pravilo 98bis,  
20 da dokazni materijal koji je bio predočen ovom Pretresnom vijeću da bi na  
21 temelju njega Vijeće trebalo osloboditi po točkama 7 i 8, druge, izmijenjene,

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 konsolidirane optužnice mog klijenta. Dozvolite da vam objasnim i zašto.

2 Reći će vam prvo nešto o kontekstu. Mi smo vidjeli navode, saslušali  
3 premise, vidjeli smo i čuli dokazni materijal. Sada znamo i po našem mišljenju  
4 tvrdimo da su obećanja koja su bila izrečena neispunjena, a da navodi nisu bili  
5 potkrijepljeni.

6 Navod da je gospodin Beara planirao, organizirao, pomagao, nadgledao ili  
7 omogućavao ili na drugi način podržavao i potpomagao transport civila bilo u  
8 Srebrenici ili Žepi, to nije dokazano. Ljubiša Beara nije krivično odgovoran. Te  
9 se zbog toga mu treba odrediti oslobođajuća presuda.

10 Želio bih da sada prođemo kroz dio dokaznog materijala. Prvo bih se  
11 želio zabaviti Žepom u vezi sa navodima iz točke 8 kao i točke 7. Prvi je  
12 deportacije, a drugi je prisilno preseljenje. Dakle čuli smo od svjedoka, mislim  
13 10 svjedoka, koji su govorili o kretanjima, premještanjima stanovnika u Žepi.  
14 Važno i ključno pitanje koje si trebamo postaviti kada utvrđujemo da li je  
15 gospodin Beara uključen je: kada je transport počeo? Paragraf 71 tvrdi da je  
16 transport stanovništva Žepe počeo 25. jula 1999. /u engleskom transkriptu:  
17 "1995."/ Analitičar, gospodin Butler, je rekao da je bilo 26., zatim dodao da to  
18 govori napamet, iz sjećanja.

19 Sljedeće ključno pitanje koje smatramo da se mora postaviti u vezi sa  
20 Žepom je: koliko je dugo trajalo kretanje tih civila, to jest, njihovo  
21 premještanje? Kako je gospodin Butler ustvrdio, to se odvijalo u periodu od  
22 jedan do maksimalno dva dana, što bi značilo da je do kraja došlo negdje 28. ili  
23 29. jula.

24

25

26

27

28

29

30

četvrtak, 14.02.2008.

Predmet br. IT-05-88-T

Ovaj transkript je izrađen na osnovu zvaničnog zvučnog zapisa na jeziku regionala, načinjenog tokom sudskega postupka, poštujući *verbatim* pravilo (doslovni zapis, od riječi do riječi). Kako su na sudenju koristeni bosanski, hrvatski i srpski jezik (B/H/S), ovisno o izvornom govorniku odnosno prevodiocu, tako su sva tri jezika zastupljena i u transkriptu. Ukoliko se govornik na sudenju služio nekim drugim jezikom osim navedenih, zapisan je simultani prijevod prevodioča na B/H/S. Članom 33 Statuta Međunarodnog suda utvrđeno je da su radni jezici Međunarodnog suda engleski i francuski. U slučaju razlike između ovog transkripta i verzije na engleskom ili francuskom jeziku, verzija transkripta na radnom jeziku bit će mjerodavni dokument. Numeracija stranica transkripta je u potpunosti uskladena s transkriptom na engleskom jeziku.

1 Kada se pregleda dokazni materijal u cijelosti, vidjet ćete da nema nikakvih  
2 dokaza da je Ljubiša Beara bio uključen u to, bilo na temelju dokumenata,  
3 naređenja, presretnutih razgovora, dnevnika ili ličnih dnevnika na temelju čega  
4 bi se sugeriralo da je on bio blizu ili u okolini područja Žepe u trenutku  
5 početka preseljenja civilnog stanovništva. Jedini dokazni materijal koji je  
6 gospodin Butler mogao pronaći, koji bi bilo kako mogao sugerirati da je gospodin  
7 Beara bio uključen u vezi sa Žepom, su tri presretnuta razgovora koji su navodno  
8 snimljeni, na kojima se čuje njegov glas. Dva od 1. augusta, jedan od 2. augusta  
9 1995. godine. Time ćemo se konkretno uskoro pozabaviti. Ali, kada govorimo o  
10 planiranju premještanja stanovništva, gospodin Butler je 23. januara 2008.  
11 konkretno na strani 20217 redovi 13 do 20 rekao:

12 "Ja nemam nikakvih dokaza da je on, gospodin Beara, bio dio toga."

13 Kada je pak riječ o organizaciji, pomaganju, nadziranju ili omogućavanju  
14 kretanja ili premještanja tih civila iz Žepe, ponovo se možemo usredotočiti na  
15 ovo što je rekao gospodin Butler na strani 20217 redovi 21 do 24, 23. januara  
16 2008. godine. On je rekao:

17 "Dat ću Vam isti odgovor: nemam nikakve informacije. Dakle, znate, o  
18 tome da nema informacija, tu se slažem."

19 I Butler se stvarno slaže s nama da nije bilo nikakvih dokaza da je  
20 Ljubiša Beara bio uključen bilo u prisilno premještanje ili deportaciju civilnog  
21 stanovništva iz Žepe. Zapravo, a mislim da je to nesporno, nije bilo nikakvih  
22 dokaza koji bi bilo ukazivali ili dokazivali da je Ljubiša Beara bio uključen u  
23 događaje u Žepi. Butler nam je na strani 20213 rekao:

24 "Mislim da nemamo presretnutih razgovora ili bilo kakvih drugih

25

26

27

28

29

30

četvrtak, 14.02.2008.

Predmet br. IT-05-88-T

Ovaj transkript je izrađen na osnovu zvaničnog zvučnog zapisa na jeziku regionala, načinjenog tokom sudskega postupka, poštujući *verbatim* pravilo (doslovni zapis, od riječi do riječi). Kako su na sudenju koristeni bosanski, hrvatski i srpski jezik (B/H/S), ovisno o izvornom govorniku odnosno prevodioču, tako su sva tri jezika zastupljena i u transkriptu. Ukoliko se govornik na sudenju služio nekim drugim jezikom osim navedenih, zapisan je simultani prijevod prevodioča na B/H/S. Članom 33 Statuta Međunarodnog suda utvrđeno je da su radni jezici Međunarodnog suda engleski i francuski. U slučaju razlike između ovog transkripta i verzije na engleskom ili francuskom jeziku, verzija transkripta na radnom jeziku bit će mjerodavni dokument. Numeracija stranica transkripta je u potpunosti uskladena s transkriptom na engleskom jeziku.

1 informacija koje se odnose na Ljubišu Bearu gdje se on nalazio u to vrijeme.

2 Naime, od 16. do 31. jula 1995." To su bili redovi od 9 do 10.

3 Mi nismo morali pitati gospodina Butlera šta je mislio kada je rekao  
4 "bilo kakve druge informacije", jer mi možemo zaključiti da to znači da nije  
5 bilo presretnutih razgovora, nije bilo dokumenata, naređenja, dnevnika - bilo  
6 zvaničnih, bilo ličnih - da nije bilo ni bosanskih Muslimana svjedoka, a čak ni  
7 onih svjedoka koje je Tužilaštvo povremeno dovodilo u sudnicu. Dakle, nikakvi  
8 dokazi, mi tvrdimo, ne obavezuju na oslobađajuću presudu.

9 Tužilaštvo, preko svojih svjedoka, je priznalo da nema nikakvih svjedoka  
10 u vezi sa Ljubišom Bearom kada je riječ o te dvije točke optužnice. Prisilno  
11 premještanje i deportacija stanovništva Žepe počelo je 25. jula ili 26. jula i  
12 završilo 28. ili 29. jula. Veoma je jasno da se Tužilaštvo preko svjedoka, i to  
13 jako olako reklo i priznalo da nema nikakvih dokaza protiv gospodina Beare kada  
14 se govori o te dvije točke optužnice u odnosu na Žepu. I zbog toga prema  
15 prevlađujućim zakonima koji su upravo onako nefleksibilni kao što moraju biti,  
16 ni jedan razumni prosuditelj činjenica ne može donijeti zaključak da je Ljubiša  
17 Beara odgovoran pod te dvije točke te mora odbaciti takve točke optužbe.

18 Vijeće je postavilo pitanje tokom ispitivanja u vezi sa zajedničkim  
19 zločinačkim poduhvatom. Pošto nema nikakvih dokaza, časni Sude, koji povezuju  
20 Ljubišu Bearu na bilo koji način sa kretanjem, ili premještanjem stanovništva iz  
21 Žepe od početka do kraja, razgovor o zajedničkom zločinačkom poduhvatu nije  
22 relevantan i nepotreban. A kada je riječ o presretnutim razgovorima, ona tri

23

24

25

26

27

28

29

30

četvrtak, 14.02.2008.

Predmet br. IT-05-88-T

Ovaj transkript je izrađen na osnovu zvaničnog zvučnog zapisa na jeziku regionala, načinjenog tokom sudskega postupka, poštujući *verbatim* pravilo (doslovni zapis, od riječi do riječi). Kako su na sudenju koristeni bosanski, hrvatski i srpski jezik (B/H/S), ovisno o izvornom govorniku odnosno prevodiocu, tako su sva tri jezika zastupljena i u transkriptu. Ukoliko se govornik na sudenju služio nekim drugim jezikom osim navedenih, zapisan je simultani prijevod prevodioca na B/H/S. Članom 33 Statuta Međunarodnog suda utvrđeno je da su radni jezici Međunarodnog suda engleski i francuski. U slučaju razlike između ovog transkripta i verzije na engleskom ili francuskom jeziku, verzija transkripta na radnom jeziku bit će mjerodavni dokument. Numeracija stranica transkripta je u potpunosti uskladena s transkriptom na engleskom jeziku.

1 presretnuta razgovora o kojima smo govorili, od 1. i 2. augusta 1995., kada je  
2 riječ o njima, kada je riječ o ta tri presretnuta razgovora, oni su očito bili  
3 snimljeni bitno nakon što je prisilno premještanje i deportacija bilo planirana,  
4 organizirana, omogućavana i završena. Ne može se, ne biste smjeli to razmatrati  
5 u odnosu na točke 7 i 8 druge izmijenjene konsolidirane optužnice.

6 Međutim, ne znajući što će Pretresno vijeće učiniti ukoliko mi, recimo  
7 pretpostavimo da će Pretresno vijeće prihvati te presretnute razgovore na neki  
8 način kao neku vezu sa samom činjenicom premještanja ili transporta civila, mi  
9 smatramo da u takvim okolnostima da bi se detaljnim pr0egledom presretnutih  
10 razgovora se moglo vidjeti da iz njih ne proističe nikakvo krivično ponašanje,  
11 kazneno ponašanje. I zapravo podržavaju gospodina Bearu jer je on u tim  
12 presretnutim razgovorima postupao na pravno odgovarajući, profesionalni način  
13 razgovarajući o ratnim zarobljenicima i pokušavajući se pobrinuti da oni budu  
14 registrirani sa Međunarodnim Crveni križom i drugim organizacijama.

15 U osnovi, kad je riječ o Žepi, postoje, dakle, samo tri presretnuta  
16 razgovora koji se uopće trebaju uzeti u razmatranje, a mi smatramo da ako oni  
17 budu uzeti u razmatranje, da ih se treba gledati kao oslobođajući materijal koji  
18 ne pokazuje da je Ljubiša Beara bio uključen u premještanje ili transfer  
19 civilnog stanovništva iz Žepe. Te ponovo tražimo da se odbace točke 7 (to je  
20 prisilno premještanje) i 8 (deportacija) u vezi sa Žepom.

21 Časni Sude, u interesu vremena preći ću na kretanje stanovništva u  
22 odnosu na Srebrenicu. To je navedeno u točci 7 druge izmijenjene konsolidirane

23

24

25

26

27

28

29

30

1 optužnice pod točkom "Prisilno premještanje". Ključni parografi po nama koje  
2 trebate pogledati, među ostalima, su paragrafi 61 do 64. Ista pitanja koja smo  
3 postavili u vezi sa Žepom treba postaviti i u odnosu na Srebrenicu. Kada je  
4 počelo kretanje ili preseljavanje stanovništva? Kretanje civilnog stanovništva  
5 Srebrenice počelo je 12. jula, a prekinulo se 13. jula 1995. godine. Zapravo, to  
6 je nesporna činjenica. Mi se tu možemo pozvati na već presuđenu činjenicu,  
7 konkretno 203 i 209. Pitanje prema kojem se utvrđuje da li je ovo ili ono, da li  
8 se radi o jednoj ili drugoj situaciji je bilo naime pitanje koje smo mi  
9 povremeno postavljali svjedocima da bismo utvrdili da li se radilo o prisilnom  
10 premještanju ili o evakuaciji. Mi tvrdimo da se radilo o evakuaciji, uvezši u  
11 obzir da su tamo bili prisutni i da su u tome sudjelovali pripadnici Nizozemskog  
12 bataljona. Dakle, to nije bilo prisilno preseljenje. Mi se ne oslanjam  
13 isključivo na prisutnost i sudjelovanje i pomoć Nizozemskog bataljona. I drugi  
14 faktori mogu pomoći Pretresnom vijeću da dođu do točnog zaključka da se nije  
15 radilo o prisilnom premještanju nego o evakuaciji.

16 Ako pregledamo iskaz gospodina Kingorija koji je došao ovamo iz Kenije,  
17 ako pogledamo dokazni predmet P00493 gdje jasno stoji da je od stanovnika Žepe,  
18 to jest Srebrenice, 80% do 85% su među njima bile same izbjeglice koje su tamo  
19 izbjegle od negdje drugdje. Govoreći o činjenici da su Muslimani, Bosanci  
20 Muslimani, i pripadnici vojske, i oni koji nisu bili, dobrovoljno napustili  
21 civile i formirali tu dugu kolonu pokušavajući se probiti kroz tamne šume dan  
22 prije početka same evakuacije.

23 Kada se izvrši analiza da li je riječ bila o evakuaciji ili o prisilnom  
24 premještanju, mi tvrdimo, naime, da je kretanje stanovništva iz Srebrenice bila  
25 evakuacija, da nije bilo riječ o prisilnom preseljenju. I to moramo sagledati u  
26 kontekstu potpune slike toga što su civili u Srebrenici željeli i kakve su  
27

28

29

30

1 odluke donosili u to vrijeme. Uzevši da je 80% ili čak i više stanovništva  
2 Srebrenice u julu 1995. bile izbjeglice ili prognanici koji nikad nisu  
3 Srebrenicu smatrali svojom kućom nego privremenim boravištem, imajući na umu  
4 činjenicu da su bosanski Muslimani, pripadnici vojske, a i oni koji nisu bili  
5 pripadnici vojske, dakle muškarci koji su zbog kog god razloga napustili tu  
6 enklavu dobrovoljno i isto tako i civile, dok sami civili nisu mogli donijeti  
7 nikakvu drugu onda odluku nego da i oni sami odu odatle i da dozvole evakuaciju  
8 uz pomoć Nizozemskog bataljona.

9 Dakle govorili smo sada o kretanju civilnog stanovništva u Srebrenici.  
10 Sada da to povežemo konkretno sa Ljubišom Bearom. Kakvu vi god donijeli odluku,  
11 čak i ako donesete odluku da ima dovoljno dokaza da se radilo o prisilnom  
12 preseljenju, mi smatramo da morate ipak, bez obzira morate donijeti oslobađajuću  
13 presudu za Ljubišu Bearu u vezi sa tom točkom. A zbog čega: dokazni materijal  
14 koji je bio izведен ovdje, i video, i dokumentarni, i iskazi svjedoka, mi smo tu  
15 svega vidjeli - tko su bili sudionici, gdje su se oni sastajali, a od svjedoka  
16 smo čuli šta se govorilo o tim sastancima i prije same evakuacije ili,  
17 alternativno, premještanja stanovništva Srebrenice.

18 Gdje se Mladić nalazio u vrijeme događaja predstojećim događajima  
19 odlasku stanovništva iz Srebrenice. Vidjeli smo ga u Bratuncu u hotelu *Fontana*  
20 barem tri puta. Vidjeli smo Mladića u Srebrenici i Potočarima. Vidjeli smo  
21 Mladića i u Sandićima. Niti jednom se Mladić nije nalazio u blizini niti je bio  
22 uopće prisutan Ljubiša Beara, niti na jednoj od tih lokacija, niti na jednom od  
23 tih mjesta, niti u jednom od tih trenutaka.

24

25

26

27

28

29

30

1 Mi tvrdimo da su to konkretne činjenice koje Vijeće mora uzeti u  
2 razmatranje kada bude razmatralo vinost gospodina Beare po ovoj točci. Naime, u  
3 vezi sa kretanjem i preseljenjem stanovništva Srebrenice. Nije izведен niti  
4 jedan dokaz koji bi sugerirao iz kojeg bi se moglo zaključiti ili koji bi  
5 utvrdio da je Ljubiša Beara bio blizu ili prisutan na lokacijama gdje su se  
6 navodno donosile odluke vezane za evakuaciju ili prisilno preseljenje  
7 stanovništva.

8 Butler se razotkrio u vezi sa ovim pitanjem kada smo mu postavili  
9 konkretno pitanje: "Da li imate bilo kakve dokaze da je gospodin Beara bio u  
10 hotelu *Fontana* u Bratuncu?" Po mom mišljenju tu imamo jedan klasičan primjer  
11 toga kako Tužilaštvo i bivši analitičar Tužilaštva iznose nepotkrijepljene  
12 zaključke u koje treba samo vjerovati, pogrešne interpretacije, pogrešne  
13 zaključke. Kada sam ja gospodina Butlera 23. januara 2008. godine pitao da mi  
14 potvrđi da stvarno nema nikakvog dokaza koji bi smjestio gospodina Bearu u hotel  
15 *Fontana* u Bratuncu na bilo kojem od tih sastanaka u periodu 11. i 12. juli  
16 1995., gospodin Butler je mogao iskreno odgovoriti. Međutim, umjesto toga on je  
17 odlučio da počne izmišljati. Prvo je na strani 20232 redovi 6 do 14:

18 "Mislim da imamo neke zabilješke koje smještaju gospodina Bearu u hotel  
19 *Fontanu*, da je imao sobu u tom relevantnom periodu, ali nije naveden kao  
20 sudionik na sastancima."

21 Gospodin Butler je išao tako daleko i rekao da on misli da je Ljubiša  
22 Beara bio u hotelu *Fontana*. I onda je iznio tvrdnju da je gospodin Beara čak  
23 imao tamo i sobu. Tokom daljeg ispitivanja gospodin Butler je izgleda shvatio  
24 svoju grešku i onda je ponovo, umjesto da bude sada iskren, odlučio da pokušava  
25 muljati da ostavi stvari nejasnim. On je u redovima 20 do 21 na toj istoj strani  
26 rekao:

27

28

29

30

četvrtak, 14.02.2008.

Predmet br. IT-05-88-T

Ovaj transkript je izrađen na osnovu zvaničnog zvučnog zapisa na jeziku regionala, načinjenog tokom sudskega postupka, poštujući *verbatim* pravilo (doslovni zapis, od riječi do riječi). Kako su na sudenju koristeni bosanski, hrvatski i srpski jezik (B/H/S), ovisno o izvornom govorniku odnosno prevodiocu, tako su sva tri jezika zastupljena i u transkriptu. Ukoliko se govornik na sudenju služio nekim drugim jezikom osim navedenih, zapisan je simultani prijevod prevodioca na B/H/S. Članom 33 Statuta Međunarodnog suda utvrđeno je da su radni jezici Međunarodnog suda engleski i francuski. U slučaju razlike između ovog transkripta i verzije na engleskom ili francuskom jeziku, verzija transkripta na radnom jeziku bit će mjerodavni dokument. Numeracija stranica transkripta je u potpunosti uskladena s transkriptom na engleskom jeziku.

1 "Ja se ne sjećam da li je pukovnik Beara jedan od tih navedenih oficira.  
2 Znam da imamo te zapisnike, ali se ja u ovom trenutku ne sjećam da li je on bio  
3 jedan od tih oficira koji su tamo imali sobu."

4 Kad rekoh "tamo", mislim na hotel *Fontana*.

5 Doista, kao što znamo na osnovu razgovora sa mojim kolegom nakon tog  
6 svjedočenja i na osnovu pregledavanja zapisa i dokumenata iz hotela *Fontana*  
7 gospodin Beara nije bio naveden kao učesnik u tom sastanku. On nikada nije imao  
8 sobu cijelog tog mjeseca u bilo koje vrijeme u hotelu *Fontana* u Bratuncu.

9 Po našem mišljenju, ovo su bili kritični sastanci, kao što Tužilaštvo  
10 tvrdi, gdje se održavalo planiranje i organiziranje za izvođenje transportiranja  
11 civilnog stanovništva iz Srebrenice. Ljubiša Beara, tvrdim sasvim jasno, nije  
12 bio prisutan ni na jednom od tih sastanaka niti je bio prisutan na području kada  
13 su te odluke donesene ili provedene.

14 Kada pogledamo navode u optužnici, nemam nikakve sumnje i sasvim sam  
15 siguran da će i Tužilaštvo priznati da Ljubiša Beara ni na koji način nije  
16 uključen u prisilno premještanje civilnog stanovništva iz Srebrenice. Ljubiša  
17 Beara se čak ni ne spominje niti se bilo gdje navodi u paragrafima 61, 62 ili 64  
18 tačke 7 koja uključuje prisilno premještanje u drugoj izmijenjenoj  
19 konsolidovanoj optužnici. To su četiri paragrafa, ja sam spomenuo tri, vezano za  
20 paragraf 63. Tu se spominje gospodin Beara. Paragraf 63 po mom mišljenju ne  
21 pripada u tačku 7 ove optužnice. On se ne bavi civilima već muškarcima,

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 pripadnicima vojske i onima koji nisu pripadnici vojske, a koji su bili u  
2 koloni. Muslimani, muškarci koji su otišli, otišli su svojom voljom i teoretski  
3 ili praktično nisu bili prisilno premješteni.

4 Ako ovo Raspravno vijeće, uz dužno poštovanje, po mom mišljenju  
5 nerazumno utvrdi da muškarci Muslimani iz kolone su bili prisilno premješteni iz  
6 Srebrenice, po našem mišljenju oni ipak moraju oslobođiti gospodina Bearu navoda  
7 iz tačke 7 optužnice. Pitanje ostaje da li je Tužilaštvo dokazalo kroz svjedočke  
8 kao što je Egbers da je Ljubiša Beara bio u Novoj Kasabi kao što se tvrdilo.  
9 Zašto oni nisu pozvali Zorana Malinića /u engleskom transkriptu "Modric"/ koji  
10 je također bio tamo i s kojim su obavili razgovor, čiju su izjavu uzeli. Zašto  
11 nisu pozvali druge pripadnike 65. motorizovanog zaštitnog puka? Zašto nisu  
12 pozvali druge svjedočke iz Holandskog bataljona koji su bili sa gospodinom  
13 Egbersom onoga dana kad tvrdi da je video gospodina Bearu u Novoj Kasabi?

14 Pored toga što nisu izvodili potvrđujuće dokaze o prisustvu gospodina  
15 Beare u Novoj Kasabi, Egbersovo svjedočenje je samo spekulativno nagađanje i  
16 pogrešno identificiranje. Opis je bio pogrešan. Vremenski period suviše kratak  
17 da bi on to mogao da procjeni. Egbers i sam nikad nije potvrdio da je Ljubiša  
18 Beara uključen u navodno prisilno premještanje zarobljenih Muslimana muškaraca u  
19 Novoj Kasabi 14. jula 1995.

20 Nije potrebno ni reći, ako ispitamo sve dokaze koje je iznijelo  
21 Tužilaštvo vezano za ovo pitanje, onda moramo pogledati još tri druga svjedoka.  
22 Jedan je Milorad Birčaković, drugi (redigovano) i treći Egbers. Ako povučemo  
23 vremenski slijed vezano za ova tri

24

25

26

27

28

29

30

1 Svjedoka, vidjet ćete da ovo Vijeće ne može da prihvati njihovo svjedočenje zato  
2 što je ono konfliktno. Svaki tvrdi da je video gospodina Bearu i navodno imao  
3 sastanak s njim 14. jula 1995. Birčaković tvrdi da je to bilo otprilike u 08.30h  
4 u Zvorniku; (redigovano) tvrdi da je to bilo negdje u 9h, 09.30h u Bratuncu, a  
5 Egbers tvrdi da je to bilo u 09.30h ili u 10.00h u Novoj Kasabi. To je nemoguće.

6 Ovaj Sud bi trebao i mora odbaciti sva ova tri svjedoka na osnovu toga  
7 što nisu kredibilni i što im se ne može vjerovati.

8 Uprkos onoga što ja vjerujem da su očigledne greške, Raspravno vijeće  
9 može u ovoj fazi na neki smatrati ovo svjedočenje uvjerljivim. Ali ipak bi  
10 trebalo, uz dužno poštovanje, donijeti oslobođajuću presudu za gospodina Bearu  
11 zato što odvođenje stanovništva bosanskih Muslimana iz Potočara i Srebrenice  
12 bilo dovršeno uveče 13. jula do 20.00 sati naveče.

13 SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Molim Vas budite pažljivi kada  
14 spominjete imena. Ne zbog Vas nego zbog drugih, da vodite računa da ne  
15 spominjete zaštićene svjedoke.

16 G. OSTOJIĆ: [simultani prevod] Nastrojao sam da to izbjegnem, gospodine  
17 predsjedavajući.

18 SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] To bi trebalo biti lagano. Trebalo bi  
19 da imate listu odmah pri ruci. Možete da nastavite.

20 G. OSTOJIĆ: [simultani prevod] Vjerujemo da je svjedočenje tih svjedoka  
21 Birčakovića, PW-162 i Egbersa, da to nisu potvrdili ni jedan od drugih svjedoka.  
22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 Sve se to dogodilo dan nakon završetka preseljenja civilnog stanovništva iz  
2 Srebrenice. Sva tri ova pojedinca, mi vjerujemo da je nemoguće reći da su samo  
3 oni vidjeli gospodina Bearu u to vrijeme. Nije bilo apsolutno nikog drugog ko je  
4 video gospodinu Bearu osim te trojice. I da li je moguće da je on putovao od  
5 jednog mjesto do drugog pa onda do trećeg mjesto u tako kratkom vremenu i da  
6 održi sastanke s tim ljudima negdje u trajanju od 10 do 30 minuta? Ja kažem, ako  
7 pogledamo kartu da ćete vidjeti da je to doista nemoguće.

8 Nijedan od paragrafa vezanih za tačku 7 (Prisilno premještanje), 61, 62,  
9 63 i 64 nisu dokazane. I zbog toga je oslobođajuća presuda adekvatna i potrebna  
10 što se tiče gospodina Beare.

11 Ovo časno Vijeće je s vremenom na vrijeme pitalo o zajedničkom  
12 zločinačkom poduhvatu, a Tužilaštvo, kao što se vidi u optužnici je odabralo da  
13 upotrebi treću formulu, a to je bilo "proširen zajednički zločinački poduhvat".  
14 A što se tiče gospodina Beare, oni su dokazali možda kolektivnu krivnju, ali  
15 nisu dokazali nikakav udruženi zločinački poduhvat od strane gospodina Beare.

16 Me smo pokušali kroz neka od naših pitanja da utvrdimo vremenski slijed  
17 za gospodina Bearu. On, kao što smo čuli, nije bio primijećen od bilo koga,  
18 uključujući njegovog analitičara /kako je prevedeno/ koji su očigledno istražili  
19 sve dokaze kako bi našli krivicu optuženog. Mi nismo mogli naći nikakve dokaze  
20 od 1. do 12. jula 1995.; nismo mogli da nađemo bilo kakav dokaz o prisustvu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 gospodina Beare od 17. do 31. jula 1995.

2 A kada smo govorili o ovoj trećoj varijanti proširenog zajedničkog  
3 zločinačkog poduhvata, govorili smo o saznanju. I postavili smo pitanje i šta  
4 je, ako je išta gospodin Beara znao ili trebao da zna u to vrijeme. Postojale su  
5 samo dvije opcije za nas koje smo mogli doista da ispitamo. Ako prihvate ili  
6 vjerujete u analizu i evaluaciju Tužilaštva vezanu za presretnute razgovore  
7 vezane za gospodina Bearu, dvije logične opcije su sljedeće: jedna, da gospodin  
8 Beara nije imao nikakvih saznanja o događajima koji su se u to vrijeme odvijali.  
9 Ako uzmemo, na primjer, presretnuti razgovor 65ter 1177, navodni razgovor sa  
10 Živanovićem, odnosno da Beara navodno traži Živanovića 16. jula 1995., pitanje  
11 koje je gospodin McCloskey trebao postaviti jeste: zašto bi Ljubiša Beara, ako  
12 je znao što se događa u to vrijeme, zašto bi on zvao generala Živanovića?

13 Gospodin Beara je trebao da zna, kao što je svako znao da je u to vrijeme došlo  
14 do zamjene u komandi Drinskog korpusa; da je general Živanović predao funkciju  
15 generalu Krstiću. Ako je Beara bio taj koji je bio u presretnutom razgovoru kao  
16 što oni tvrde, onda gospodin Beara nije imao tih saznanja. Ako nije bio gospodin  
17 Beara onda ne trebamo uopšte da koristimo ovaj presretnuti razgovor da vidimo da  
18 li je bio uključen ili je imao saznanja o bilo kakvom zajedničkom zločinačkom  
19 poduhvatu i o kriminalnom ponašanju na tome baziranom.

20 Imamo još jedno pitanje koje se odnosi na ovaj kućni broj 155. Gospodin  
21 Butler je pokušao, ako je bio iskren, rekao: "ova mala anomalija" /kako je  
22 prevedeno/. Ako je gospodin Beara zvao sa tog presretnutog broja, kako onda nije  
23

24

25

26

27

28

29

30

1 mogao da zna da je kućni broj 155 za Glavni štab /sic/? Butler to naziva "malom  
2 anomalijom", ali ustvari, to je samo tužilački govor da se kaže da postoji  
3 razumna sumnja, a on nam to nije mogao reći.

4 Ako gospodin Beara nije bio u tom presretnutom razgovoru, onda ne treba  
5 da uzmete u obzir te presretnute razgovore protiv njega vezano za zajednički  
6 zločinački poduhvat u trećoj varijanti.

7 Još jedan primjer, iako imamo mnoge koje ćemo podijeliti sa Sudom, jeste  
8 ponovo 1178 sa liste 65ter. Ono što niko nije htio da kaže da je navodno  
9 gospodin Beara bio tamo sa gospodinom po imenu Lukić. Tužilaštvo tvrdi da je to  
10 Milan Lukić iz Višegrada koji nije bio komandant niti pomoćnik komandanta već  
11 naprsto vojnik u bataljonu ili brigadi. Ako pogledamo taj presretnuti razgovor  
12 pobliže, vidjet ćemo da osoba koja je uhvatila taj razgovor tvrdi da je bio  
13 gospodin Beara, kaže da je Lukić tu sa svojim vozačem. Ja tvrdim da postoje  
14 dvije stvari o kojima trebamo diskutovati ovdje. Jedna je da je nemoguće da bi  
15 neki vojnik kao Milan Lukić u dobi od 23 godine u to vrijeme, ako ne i mlađi,  
16 imao svog vlastitog vozača. On nije bio ni komandant ni pomoćnik komandanta.  
17 Nije bio zadužen čak ni za jednog vojnika. Tužilaštvo nudi te sugestije, ali ne  
18 uspijeva da ih temeljito objasni.

19 U ovo malo trenutaka koje imamo, želio bih da razgovaramo o gospodinu  
20 Čelanoviću za kojega mislimo da je bio svjedok koji je javno svjedočio. Gospodin  
21 Čelanović je svjedočio ovdje i tvrdi da je video gospodina Bearu u i oko  
22 Bratunca. A to je svjedočenje po našem mišljenju nepouzdano. Koliko sam ja  
23 shvatio, po Pravilu 98 morate da odredite da li treba da vjerujete i da ga  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

1 razmotrite u onom svjetlu koje je najpovoljnije za Tužilaštvo. Nema nikakvih  
2 potvrđujućih dokaza vezano za gospodina Čelanovića. Ako doista pročitate njegov  
3 iskaz, on je rekao da je imao taj susret sa gospodinom Bearom i da su ustvari  
4 prošetali od jedne zgrade kroz grad do druge. Neviđeno od bilo koga. Niko ga  
5 nije vidoio, niko nije došao do njih. Nikakvi asistenti, nikakve druge kolege,  
6 nikakvi drugi vojnici ili pripadnici Bratunačke brigade. Gospodin Čelanović je  
7 navodno hodao kroz grad, navodno je ispitao, pregledao ratne zarobljenike i  
8 pitao gdje će ići zajedno /sic/. Nema nikakve potvrde da je gospodin Beara bio  
9 tamo u vrijeme koje je spomenuo gospodin Čelanović.

10 Da li je grad bio prazan? Žao mi što koristim tu riječ, znam da je moj  
11 kolega osjetljiv na to, da li je grad bio prazan ili napušten, naravno da nije.  
12 On nama tvrdi da su tamo bili autobusi, da je bilo mnogo vojnika tamo, mnogo  
13 oficira, da možemo dobiti dokaze od mnogih svjedoka, ali niko osim Čelanovića  
14 nije vidoio tamo gospodina Bearu.

15 Pa čak i ako ovaj Sud prihvati i vjeruje gospodinu Čelanoviću, uprkos  
16 činjenici da je njegovo svjedočenje bilo nejasno i po mom mišljenju  
17 nekonzistentno i neuvjerljivo, imajući na umu okolnosti koje je opisao, mi  
18 vjerujemo da taj susret ne uključuje bilo kakvu krivičnu odgovornost gospodina  
19 Beare. Evo zašto, ako se sjetite njegovog svjedočenja, on je rekao da je  
20 razgovor bio kratak i koncizan. Razgovor je bio o pregledavanju i ispitivanju  
21 ratnih zarobljenika. Nije se vodio razgovor o bilo čemu drugom osim ono što je  
22 pravno propisano prema zakonima bivše Jugoslavije i VRS-a i onoga što je

23

24

25

26

27

28

29

30

1 navedeno u Ženevskim konvencijama vezano za ratne zarobljenike.

2 Znači na bilo koji način, ako prihvatimo svjedočenje gospodina  
3 Čelanovića, iako ja to ne prihvatom zato što mi vjerujemo da gospodin Beara nije  
4 tamo bio u ono vrijeme kada on tvrdi, ono ipak ne daje nikakve dokaze za bilo  
5 koje od tačaka ili navoda koje je moj cijenjeni kolega iznio protiv gospodina  
6 Beare. Mi se fokusiramo na tačku 7 kod ovog svjedočenja i vjerujemo da čak i ako  
7 prihvate Čelanovića, još uvijek morate donijeti oslobođajuću presudu za  
8 Ljubišu Bearu po ovoj tačci.

9 Postoje još dva druga kratka pitanja o kojima bih želio da razgovaramo.

10 Bilo je vrlo malo identifikacija, adekvatnih identifikacija koje je izvršilo  
11 Tužilaštvo. Imamo tu jednu koju su izvršili. A to je bilo sa svjedokom za kojeg  
12 smatram da je svjedočio na javnom zasjedanju, Dražen Erdemović. Vezano za  
13 Dražena Erdemovića, moj kolega tužilac i ja smo uspjeli...

14 SUDIJA AGIUS: /prevod engleskog transkripta: "Nastavite."/

15 G. OSTOJIĆ: [simultani prevod] Bilo je neke konfuzije vezano za druge  
16 svjedoke i iskaze.

17 Ali vezano za Dražena Erdemovića, mi se fokusiramo na farmu Branjevo i  
18 na Pilicu. Kolega tužilac i ja smo se sporazumijeli u tom smislu i utvrdili 7.  
19 maja 2007. godine. Ako pogledamo pobliže ovaj dogovor, mi možemo da kažemo da je  
20 bilo značajno da Erdemović nije mogao da se sjeti da je identificirao ili vidio  
21 gospodina Bearu tamo gdje su drugi tvrdili da je bio. Ali energija koju je  
22 Tužilaštvo koristilo u pokušaju da potvrdi da je gospodin Beara bio tamo. Oni su  
23

24

25

26

27

28

29

30

1 čuli od gospodina Erdemovića da je video nekoga, potpukovnika ili pukovnika i na  
2 nekoj emisiji BBC-ja dok je bio u zatvoru. On je odmah poslao tim tamo, dobio  
3 kopiju te trake i dodatne kopije. Pokazao to njemu, ali on nije potvrdio da je  
4 to bio gospodin Beara.

5 Nakon toga, po prvi puta oni su mu pokazali sliku gospodina Beare. To je  
6 aneks našem podnesku od 7. maja 2007. Gospodin Erdemović je tada rekao da čovjek  
7 na toj slici koji jeste bio gospodin Beara nije bio čovjek kojeg je on video u  
8 bilo koje vrijeme bilo na vojnoj farmi Branjevo ili u Pilici.

9 G. McCLOSKEY: [simultani prevod] Samo da potvrdimo jednu činjenicu, da  
10 činjenice budu točne. Mislim da je bitno. Gospodin Erdemović nikad nije rekao da  
11 se radi o pukovniku nego potpukovniku.

12 SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Izvolite nastaviti.

13 G. OSTOJIĆ: [simultani prevod] Vijeće je saslušalo iskaz i drugih  
14 svjedoka Tužilaštva koji su rekli da ne znaju da li je bila riječ o potpukovniku  
15 ili pukovniku tokom i jedne od situacija kada je navodno viđen. Da li je  
16 Erdemović rekao da li je to bio pukovnik ili potpukovnik, mislim da je stvar u  
17 tome da je Tužilaštvo pokušalo da implicira da je gospodin Beara prisutan na toj  
18 lokaciji, ali zbog čega mu onda nisu pokazali fotografiju gospodina Beare. Oni  
19 to nisu napravili jer nisu smatrali da se zapravo radi o gospodinu Beari. Kada  
20 su mu pokazali sliku, onda je gospodin Erdemović odbacio njihove tvrdnje. Oni to  
21 nisu napravili niti sa jednim drugim svjedokom koji je ovdje bio izvođen, a koji  
22 je tvrdio da se susreo sa gospodinom Bearom.

23

24

25

26

27

28

29

30

1 Mi smo, časni Sude, odlučili da selektivno izoliramo točke 7 i 8. Mi  
2 time ne tvrdimo da je Tužilaštvo dokazalo i ispunilo svoj zahtjev i teret dokaza  
3 u vezi sa preostalih 6 točaka optužbe. I tražimo od Vijeća da iskoristi svoje  
4 diskreciono pravo i doneše samo odluku da li se mogu odbaciti druge točke. A mi  
5 smatramo da se mogu. Mi smatramo da, ako Vijeće pogleda raspored događaja  
6 evakuacije, kretanja stanovništva iz Žepe, ako i evakuacije i kretanje  
7 stanovništva iz Srebrenice, da će u tom slučaju utvrditi da Ljubiša Beara ne  
8 samo što nije bio ni u blizini tih područja, nego da nije ni sudjelovao na  
9 sastancima ili u planiranju i organiziranju takve evakuacije, prisilno  
10 premještanje ili deportacije.

11 Zahvaljujemo se što ste nas saslušali, što ste nam dali priliku da vam  
12 se obratimo i smatramo da su dokazi dovoljni da se iz toga zaključi da se treba  
13 odbaciti te dvije točke optužnice u odnosu na gospodina Bearu.

14 SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Gospodine Ostojiću, sada ćemo ići na  
15 pauzu. Dozvolio sam da malo duže radimo.

16 Tko je sada na redu?

17 G. BOURGON: [simultani prevod] Ja ću biti sljedeći.

18 SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] U tom slučaju idemo na pauzu od 25  
19 minuta, koja počinje sada.

20 Hvala.

21 SUDSKA SLUŽBENICA: [simultani prevod] Ustanite molim.

22 ... Početak pauze u 10.32h

23 ... Sjednica nastavljena u 11.04h

24 SUDSKA SLUŽBENICA: [simultani prevod] Ustanite molim. Izvolite sjesti.

25 SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Gospodine Bourgon, počinjete u 11.02h.

26

27

28

29

30

1           G. BOURGON: [simultani prevod] Dobro jutro, gospodine predsjedavajući.

2       Dobro jutro, suci. Dobro jutro, kolege.

3           Kao i obično, moje kolege koji zastupaju optuženog Bearu su nešto što je  
4       teško dostići. No, ja će sa svoje strane pokušati svoju argumentaciju održati  
5       zanimljivom i što je kraće moguće.

6           Tužitelj je završio sa izvođenjem dokaza 07.02. i ja imam čast danas  
7       obratiti se Raspravnom vijeću u skladu sa nalogom izdatim 29.07.2007. Da  
8       prijeđem na stvar, moj cilj danas je da, uz dužno poštovanje, zatražim da Drago  
9       Nikolić, optuženi kojeg zastupam u ovom predmetu zajedno s gospodom Nikolić,  
10      bude oslobođen krivnje u ovome trenutku, prema Pravilu 98bis, a u svjetlu točaka  
11      7 i 8 optužnice. Moja argumentacija danas neće trajati više od 90 minuta kako je  
12      Vijeće i odredilo, a nadam se da i manje.

13           Da se okrenemo samim zakonskim obvezama odnosno propisima koji se odnose  
14      na Pravila 98bis. To je procedura koja je nepoznata u većini sustava  
15      kontinentalnog rimskog prava i nećemo na to gubiti previše vremena. No,  
16      standardi za ispunjavanje zahtjeva Pravila 98bis su dobro poznati i ustanovljeni  
17      su sudskom praksom Međunarodnog suda i posebno u skladu sa Odlukom u predmetu  
18      Milutinović. Tada je Vijeće bilo mišljenja da treba ispoštovati standard, a to  
19      je utvrđivanje postoje li dokazi na temelju kojih Sudsko vijeće može povrh  
20      opravdane sumnje biti sigurno da postoji krivnja optuženog vezano uz konkretnu  
21      točku optužnice.

22           "Prema tome, kada ne postoje takvi dokazi da se potkrijepi određena  
23      točka, odobrava se zahtjev za oslobođanjem."

24

25

26

27

28

29

30

1           Kada postoje određeni dokazi, ali čak i ako ih se gleda u najboljem  
2       svijetlu, Vijeće ih ne može uzeti kao osnov dokazivanja. Onda bi isto tako  
3       trebalo ispoštovati odredbe Pravila 98bis.

4           Neću puno vremena izgubiti vezano uz taj dio zakona i Pravila 98bis, no  
5       htio sam reći sljedeće: važnost tog pravila je procedura, a koja se direktno  
6       primjenjuje pri nečem što se zasniva na pretpostavci nevinosti.

7           Ako mi ne moramo odgovarati na izvedene dokaze tužitelja, onda je to  
8       suprotno pretpostavljenoj nevinosti. Bilo bi nepravično zahtijevati od optuženog  
9       da onda postavlja svoju obranu. Zato, gospodine predsjedavajući, je  
10      terminologija koju koristi Pravilo 98bis "da će to biti učinjeno", u smislu: za  
11      svaku točku za koju ne postoji dostatni zakon, dokazi po završetku izvođenja  
12      dokaza tužitelja, Pretresno vijeće će osloboditi optuženog te točke.

13           Kao posljedica toga, danas ću se baviti točkama 7, 8 i 2. Ali, ono što  
14       je naše razumijevanje, dužnost je Raspravnog vijeća da ako utvrdi da ne postoje  
15       dokazi da se potkrijepe druge točke da optužene treba osloboditi krivnje i od  
16       tih točaka.

17           Prelazim na broj 7, a to je prisilno premještanje. Pozadina ove točke je  
18       sljedeća:

19           U našem odgovoru na zahtjev tužitelja da se izmjeni optužnica  
20       21.07.2005., kao i u našem zahtjevu u kojem smo ukazivali na nedostatke u  
21       formatu konsolidirane izmijenjene optužnice 29.12.2005., naš je stav bio da je  
22       navodno postojanje udruženog zločinačkog poduhvata, da se prisilno premjesti

23

24

25

26

27

28

29

30

1 bošnjačka populacija iz srebreničke enklave, i da se prisilno izmjesti  
2 stanovništvo enklave Žepa, su dvije različite stvari. Mi smo isto tako tvrdili  
3 da tužitelju ne bi smjelo biti dopušteno da doda tu točku prisilnog premještanja  
4 vezano uz enklavu Žepa u vezi sa optužbama protiv Drage Nikolića kakve su bile u  
5 to vrijeme.

6 Naša je tvrdnja, gospodine predsjedavajući, se zasniva na činjenici da  
7 Drago Nikolić nikada nije stupio nogom u Žepu i nikada nije imao bilo što je  
8 vezano uz događaje koji su prethodili prisilnom premještanju stanovništva Žepe,  
9 odnosno, da budem precizniji, navodnog prisilnog premještanja stanovništva Žepe.  
10 U tom trenutku, odnosno tada, je Vijeće odlučilo da dokaz navoda postojanja  
11 udruženog zločinačkog poduhvata da se prisilno izmjesti bošnjačka populacija i  
12 iz Srebrenice i iz Žepe, odnosno tih enklava je nešto o čemu će trebati odlučiti  
13 nakon što se saslušaju dokazi i svjedočenja.

14 Čuli smo to, čuli smo dokaze tužitelja. I za nas je zaključak  
15 nepromijenjen.

16 U odluci koju sam pomenuo, a to je ustvari odluka Raspravnog vijeća u  
17 optužnici od 31.05.2006. taj dio se nalazi u paragrafu 54. U istoj toj odluci,  
18 Raspravno vijeće u paragrafu 52 je smatralo da u optužnici je tužitelj iskazao  
19 dovoljno detalja za konkretno vremensko razdoblje u vezi sa postojanjem dva  
20 navodno udružena zločinačka poduhvata. A ta dva su, kao prvi udruženi zločinački  
21 poduhvat da se prisilno premjesti bošnjačku populaciju iz enklava Srebrenica i  
22 Žepa; i drugi udruženi zločinački poduhvat je bio ubiti sve vojno sposobne  
23 muškarce u Srebrenici.

24 Po našem mišljenju, časni Sude, to potпадa pod ovo gore. No, mora se  
25 napraviti razlika između dva udružena zločinačka poduhvata koji se navode u

26

27

28

29

30

1 optužnici. I tu mislim na dodatak A, paragafe 96 i 97. Ponovno, prvi udruženi  
2 zločinački poduhvat je prisilno premještanje ili deportacija bošnjačke, odnosno  
3 muslimanske populacije iz Srebrenice i Žepe. A drugi poduhvat je onaj koji se  
4 tiče ubijanja vojno sposobnih muškaraca iz Srebrenice. Razlika između toga  
5 ističe se u različitim paragrafima optužnice. Uključujući, između ostalih,  
6 paragraf 34 koji se odnosi na točku 2 optužnice. To je udruživanje zbog  
7 počinjenja genocida.

8 Druga stvar koja proističe iz postojanja udruženog zločinačkog poduhvata  
9 vezano uz prisilno premještanje kao i odluku Vijeća i optužnicu, sve to  
10 potvrđuje da je cilj toga bio izmjestiti stanovništvo i Srebrenice i Žepe,  
11 odnosno tih enklava. Gospodine predsjedavajući, smatramo da su obje te stvari  
12 iznimno relevantne kada Vijeće bude presuđivalo, odnosno razmatralo našu  
13 argumentaciju prema Pravilu 98bis.

14 Sada prelazim na konkretnu terminologiju korištenu u točci 7, paragrafu  
15 49 optužnice. Prema tom paragrafu Drago Nikolić je optužen zajedno s drugima  
16 zato što je bio pripadnik i svjesno je sudjelovao u udruženom zločinačkom  
17 poduhvatu. Zajednička svrha toga bila je da se prisili muslimansko stanovništvo  
18 da napusti enklave Srebrenicu i Žepu, da se oni presele na područja izvan  
19 kontrole Republike Srpske od negdje 08.03.1995. do kraja osmog mjeseca 1995.  
20 Kako bi Vijeće moglo utvrditi da postoji krivnja Drage Nikolića u točki 7  
21 (prsilno premještanje), po našem mišljenju, Tužiteljstvo mora povrh opravdane  
22 sumnje dokazati svaki od ključnih elemenata postojanja kaznenog djela.

23

24

25

26

27

28

29

30

1 Molim da se u elektronskoj sudnici prizove 3D304 strana 1.

2 Naš je stav, gospodine predsjedavajući, da se moraju dokazati sljedeći  
3 ključni elementi -

4 SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Trenutak. Još to nemamo na ekranu.

5 Sada imamo.

6 G. BOURGON: [simultani prevod] Hvala.

7 Mi smo pokušali primijeniti ove ključne elemente na činjenice predmeta  
8 kako bismo mogli najbolje prezentirati svoju argumentaciju, i to vrlo konkretno  
9 kako se to odnosi na Dragu Nikolića.

10 Od negdje 08.03. do kraja osmog mjeseca 1995., bosanska muslimanska  
11 populacija bila je protuzakonito prisiljavana da napusti enklave Srebrenica i  
12 Žepa. Drugo, takav prisilni premještaj učinjen je proizvoljno. Ustvari sa  
13 namjerom da se zauvijek odstrani stanovništvo, što je uključivalo i namjeru da  
14 se oni ne vrate jednom kada se situacija na području normalizira.

15 Što se tiče stalne naravi postojanja te namjere prisilnog premještaja  
16 htjeli bismo skrenuti pažnju Raspravnom vijeću na komentar Ženevskih konvencija,  
17 odnosno konvencije broj 4 na stranici 280, u kojoj стоји да за razliku od  
18 deportacije i prisilnog premještanja, evakuacija je privremena mjera. Dakle,  
19 treba dokazati da je kao prvo mjera bila trajna i da se nije radilo o  
20 evakuaciji. Mora se napraviti tu razlika između prisilnog premještanja i  
21 evakuacije. Kao što ćemo vidjeti kasnije to je još jedna od bitnih stvari koja  
22 se treba uzeti u obzir.

23 Treći element je da je do prisilnog premještaja došlo tokom oružanog

24

25

26

27

28

29

30

četvrtak, 14.02.2008.

Predmet br. IT-05-88-T

Ovaj transkript je izrađen na osnovu zvaničnog zvučnog zapisa na jeziku regionala, načinjenog tokom sudskega postupka, poštujući *verbatim* pravilo (doslovni zapis, od riječi do riječi). Kako su na sudenju koristeni bosanski, hrvatski i srpski jezik (B/H/S), ovisno o izvornom govorniku odnosno prevodioču, tako su sva tri jezika zastupljena i u transkriptu. Ukoliko se govornik na sudenju služio nekim drugim jezikom osim navedenih, zapisan je simultani prijevod prevodioča na B/H/S. Članom 33 Statuta Međunarodnog suda utvrđeno je da su radni jezici Međunarodnog suda engleski i francuski. U slučaju razlike između ovog transkripta i verzije na engleskom ili francuskom jeziku, verzija transkripta na radnom jeziku bit će mjerodavni dokument. Numeracija stranica transkripta je u potpunosti uskladena s transkriptom na engleskom jeziku.

1 sukoba. A četvrti preduvjet je da je do prisilnog premještaja došlo u kontekstu  
2 raširenog i sustavnog napada na bilo kakvo civilno stanovništvo.

3 Što se tiče tih četiriju ključnih elemenata, Obrana ističe važnost toga  
4 da ustvari žrtve takvog čina moraju biti civilno stanovništvo.

5 Skrećem pažnju Vijeća na presudu u predmetu *Tužitelj protiv*  
6 Šljivančanina u tom smislu.

7 Peti element, gospodine predsjedavajući, mislim da to imamo i na ekranu,  
8 je da postoji veza između prisilnog premještaja i napada na civilno  
9 stanovništvo. I naravno da optuženi snose individualnu krivičnu odgovornost u  
10 skladu sa članom 71 Statuta, a to je zbog počinjenja, planiranja, poticanja,  
11 naređivanja ili na druge načine poticanja na planiranje, pripremu ili izvedbu  
12 prisilnog premještaja.

13 Što se tiče ovog zadnjeg elementa, Obrana bi htjela podsjetiti na  
14 teoriju tužitelja u ovom predmetu, a to je da je Drago Nikolić bio član  
15 udruženog zločinačkog poduhvat, što je po tužitelju jedan od načina na koji se  
16 može počiniti prisilni premještaj.

17 Gospodine predsjedavajući, naš je stav da trenutno ne postoji dokaz u  
18 spisu da je Drago Nikolić bilo sudjelovao, bilo bio bilo kako uključen u navodno  
19 prisilno premještanje i iz srebreničke i iz enklave Žepa. Isto tako, naš je stav  
20 da ne postoji dokazi da je Drago Nikolić imao potrebni *mens rea* odnosno namjeru  
21 da trajno izmjesti bošnjačko stanovništvo iz enklava Srebrenica i Žepa. Ustvari,

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 naš je stav da ne postoji dokaz ili svjedočenje na temelju kojeg bi se moglo  
2 povrh opravdane sumnje zaključiti u ovom trenutku da je Drago Nikolić bio  
3 pripadnik udruženog zločinačkog poduhvata u svrhu prisilnog premještanja  
4 bošnjačke populacije iz obiju enklava.

5 Štoviše, iako optužnica ne sadrži konkretne navode u tom smislu, naše je  
6 mišljenje da ne postoje dokazi u spisu na temelju kojih bi se moglo zaključiti,  
7 povrh opravdane sumnje, da je Drago Nikolić pomagao ili poticao na bilo koji  
8 način prisilni premještaj bošnjačke populacije iz obiju enklava. Sada ću  
9 objasniti zbog čega je to tako. I počet ću sa navodnim prisilnim premještajem  
10 bošnjačkog stanovništva iz Srebrenice.

11 Kako bi se shvatilo točku koja se odnosi na prisilno premještanje, nužno  
12 je po našem mišljenju, sagledati ljude koji su živjeli u Srebrenici, odnosno u  
13 enklavi u to vrijeme kao one koji spadaju u tri različite grupe. Kao prvo,  
14 djeca, žene i stariji koji su navodno otišli iz Srebrenice u Potočare prije nego  
15 li su premješteni autobusom u Kladanj. Drugo, vojno sposobni muškarci koji su  
16 bili izdvojeni od skupine koja je krenula iz Srebrenice u Potočare prije nego su  
17 navodno premješteni i zatočeni u Bratuncu. Treće, pripadnici 28. muslimanske  
18 divizije, odnosno vojno sposobni muškarci i bilo koji drugi ljudi u njihovom  
19 društvu koji su odlučili napustiti srebreničku enklavu s ciljem da dođu do  
20 teritorija pod kontrolom 2. korpusa muslimanske vojske u Tuzli.

21 Naš je stav, gospodine predsjedavajući, da točka 7, prisilni premještaj  
22 se odnosi samo na prvu od tih skupina. Konkretno, žene, djeca i starci koji su  
23 navodno otišli iz Srebrenice u Potočare prije nego li su autobusima prebačeni u  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

1 Kladanj. Ta tvrdnja, po našem mišljenju, potvrđena je činjenicom da su s jedne  
2 strane vojno sposobni muškarci koji su navodno odvojeni u Potočarima, i s druge  
3 strane vojnici i vojno sposobni muškarci koji su namjeravali doći do muslimanske  
4 teritorije, da su oni ustvari bili metom navodnog drugog udruženog zločinačkog  
5 poduhvata, a to je navodno bilo da se pobiju vojno sposobni muškarci iz  
6 Srebrenice koji su bili uhvaćeni ili su se predali nakon pada Srebrenice  
7 11.07.1995. godine. Ti vojno sposobni muškarci, gospodine predsjedavajući, po  
8 nama, kao takvi nisu uključeni u bošnjačko stanovništvo koje je navodno prisilno  
9 premješteno iz Srebrenice.

10 Tu tvrdnju potvrđuje činjenica da kada su vojno sposobni muškarci  
11 navodno bili odvojeni i zatočeni u Bratuncu da to ustvari nije prisilni  
12 premještaj, već da se radilo o pitanju pritvora. Iako je to možda na neki način  
13 povezano sa udruženim zločinačkim poduhvatom čiji je plan bio da se pobiju vojno  
14 sposobni muškarci iz Srebrenice. Naš je stav da nije postojala namjera da se  
15 prebaci vojno sposobne muškarce koji su odvojeni u Potočarima na područje izvan  
16 kontrole Republike Srpske.

17 Što se treće grupe tiče, prvu stvar koju treba uzeti u obzir je da je  
18 njihov odlazak iz Srebrenice nije bio prisilni premještaj zato što su ti ljudi  
19 imali izbor. Mogli su ostati u Srebrenici. Većina od njih je bila naoružana. I  
20 mogli su ostati u Srebrenici da se bore. No njihova je odluka bila da krenu kako  
21 bi došli do teritorija pod kontrolom 2. korpusa muslimanske vojske.

22 Štoviše, gospodine predsjedavajući, dok se ta grupa kretala prema Tuzli,  
23 ona je predstavljala opasnost VRS-u i srpskom stanovništvu na tom području. To  
24 je potkrijepljeno iskazima i to je dovelo do upotrebe sile VRS-a i specijalne

25

26

27

28

29

30

1 policije. Kao prvo, da se zaustavi njihovo napredovanje prema Tuzli i da ih se  
2 zatoči kao ratne zarobljenike. Još jednom, gospodine predsjedavajući, hvatanje  
3 ili predaja pripadnika kolone ne predstavlja prisilni premještaj. To je bila  
4 legitimna vojna akcija koja je možda bila povezana sa udruženim zločinačkim  
5 poduhvatom da se pobiju vojno sposobni muškarci iz Srebrenice. I da ponovim,  
6 nije postojala nikakva namjera da se prebaci vojno sposobne muškarce iz kolone  
7 na područje izvan kontrole RS-a, kao što se navodi u udruženom zločinačkom  
8 poduhvatu.

9 U svakom slučaju, kako ćemo i vidjeti kasnije, čak i ako su točku 7,  
10 prisilni premještaj, sagleda u svijetlu toga da se može primijeniti na vojno  
11 sposobne muškarce koji su bili izdvojeni u Potočarima i da se odnosi na vojниke  
12 i vojno sposobne muškarce iz kolone, zaključak je po našem mišljenju isti:  
13 odnosno, na temelju dokaza i svjedočenja u spisu i po završetku izvođenja dokaza  
14 tužitelja ne postoje dokazi koji bi mogli navesti Vijeće da zaključi da je Drago  
15 Nikolić bio pripadnik udruženog zločinačkog poduhvata čija je svrha bila  
16 prisilno premjestiti te vojno sposobne muškarce na područje izvan kontrole  
17 Republike Srpske.

18 Da prijeđem sada na činjenične navode optužnice vezano uz točku 7, a to  
19 je prisilni premještaj. Ti su navodi podijeljeni u dvije kategorije. Kao prvo,  
20 paragrafi 50 do 60 koji se tiču prisilnog premještaja bošnjačke populacije i iz  
21 enklave Srebrenica i Žepa. I drugo, paragrafi 61 do 64 koji se konkretno bave  
22 sljedećim: navodnim prisilnim premještajem bošnjačke populacije iz Srebrenice,  
23 navodnim izdvajanjem vojno sposobnih muškaraca iz skupine koja se okupila u  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

1 Potočarima i hvatanje i/ili predaja vojnika i vojno sposobnih muškaraca iz  
2 kolone nakon pada Srebrenice 11.07.

3 Pregledajući ukupnost dokaza i svjedočenja u spisu uključujući i iskaze  
4 samog svjedoka i dokumente, te usredotočujući se posebno na dokumente koji se  
5 odnose na presretnute razgovore kao i dnevnike koji su uvršteni u spis, a to su  
6 četiri. To su: dnevnik operativnog oficira, dežurnog operativnog, zatim oficira,  
7 dežurnog kasarne, te isto tako dnevnik dežurnog oficira na IKM-u te ratni  
8 dnevnik brigade. Te, ako uzmemo sve te dokaze po njihovoj najvišoj vrijednosti u  
9 smislu Pravila 98 /u engleskom transkriptu: "98bis"/ naš je stav da postoji  
10 određeni dio dokaza u spisu koji može razumnom procijenitelju činjenica  
11 omogućiti da zaključi povrh opravdane sumnje da je bošnjačko stanovništvo iz  
12 Srebrenice bilo premješteno u Kladanj, a to je područje izvan kontrole Republike  
13 Srpske. No, ono što je važnije, gospodine predsjedavajući, je da ne postoje  
14 dokazi u spisu koji bi mogli omogućiti prilikom razumne činjenice da se zaključi  
15 povrh opravdane sumnje da je Drago Nikolić bio bilo kako uključen u događaje i  
16 aktivnosti opisane u ovom paragrafima ili da je bio pripadnik udruženog  
17 zločinačkog poduhvata čiji je cilj bio prebaciti bošnjačko stanovništvo van  
18 srebreničke enklave.

19 Kada je riječ o ovoj prvoj grupi koja je bila meta udruženog zločinačkog  
20 poduhvata pod jedan, dakle žene, djeca i starci koji su navodno prisilno  
21 premješteni u Kladanj, Zvornička brigada u taj prisilni premještaj nije bila  
22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 uključena, što nas navodi na zaključak da ni Drago Nikolić nije bio u to  
2 uključen. To je potvrdio vojni vještak Tužilaštva Richard Butler na stranicama  
3 20388 do 389. Želim sada objasniti zbog čega je to upravo tako i što  
4 potkrepljuje ovakav zaključak.

5 Kao prvo, kada je riječ o 1. bataljonu koji je bio sastavljen od  
6 ljudstva iz različitih jedinica Zvorničke brigade, tu se pozivam na grupu koja  
7 je sudjelovala u operaciji "Krivaja 95" pod komandom Vinka Pandurevića. Dakle,  
8 iako je ta grupa možda bila uključena u prisilno premještanje muslimanskog  
9 bosanskog stanovništva, taj je bataljon u to vrijeme bio pod rukovođenjem i  
10 komandovanjem komandanta Drinskog korpusa generala Živanovića. Više nije bila  
11 pod rukovođenjem i komandovanjem Zvorničke brigade kao takve što se pokazalo na  
12 temelju dokaza. U svakom slučaju, nema nikakvih dokaza u spisu koji bi nam  
13 omogućili da zaključimo da je Drago Nikolić bio, bilo pripadnik ovog bataljona,  
14 bilo bilo kako bio upleten u planiranje i pripreme koje su dovele do  
15 raspoređivanja ovog bataljona u operaciju "Krivaja 95". Štaviše, na temelju  
16 dokaza u spisu, te iskaza svjedoka PW-168, proizlazi da Zvornička brigada nije  
17 bila detaljno informirana o aktivnostima ovoga bataljona u vrijeme dok je on bio  
18 raspoređen na zadatke u operaciji "Krivaja 95".

19 Još jedno pitanje koje bi moglo biti od interesa Pretresnom vijeću, tiče  
20 se autobusa koji su navodno bili dostavljeni od strane Zvorničke brigade. Iako  
21 ima nekih dokaza u spisu prema kojima se vidi da je Drinski korpus zatražio od  
22 Zvorničke brigade da pripremi autobuse i mini autobuse za njihovu upotrebu 12.  
23 jula 1995. godine, te da je Zvornička brigada na taj način obezbijedila dva  
24 autobusa i četiri kamiona odgovarajući na upravo taj zahtjev, mi tvrdimo da u  
25  
26  
27  
28  
29  
30

1 zapisniku u spisu nema dokaza koji bi prilikom razumne procjene činjenica  
2 omogućili da se zaključi da je Zvornička brigada svjesno bila uključena u  
3 prisilno premještanje muslimanskog bosanskog stanovništva bilo iz Srebrenice ili  
4 da je bilo uključeno u bilo koju drugu kaznenu aktivnost. Ovaj naš zaključak  
5 proističe iz sljedećeg:

6 Kao prvo, svjedok PW-168 je u svom iskazu rekao kako je znao da su ta  
7 vozila bila potrebna za evakuaciju. I tu sad naglašavam riječ "evakuaciju"  
8 stanovnika Srebrenice, a u skladu sa dogовором koji je postignut. Te da je  
9 njihova želja bila da budu prebačeni u Kladanj.

10 Kao drugo, zahtjev Drinskog korpusa, pozivam se tu na dokazni predmet  
11 110, odnosio se na evakuaciju iz enklave Srebrenica, što je jedna legitimna  
12 aktivnost, barem u skladu sa Ženevskim konvencijama.

13 Kao treće, Drinski korpus i njihov zahtjev je iz vojnog stanovišta nešto  
14 što je vojni vještak Tužilaštva Richard Butler smatrao legitimnim zahtjevom. To  
15 je na strani 20389 zapisnika.

16 Zatim, vozači tih vozila, nakon što su otišli iz Zvorničke brigade, bili  
17 su pod rukovođenjem i komandovanjem one strane koja je podnijela zahtjev. Drugim  
18 riječima, komandanta Drinskog korpusa. To nam je potvrđio Richard Butler na  
19 strani 20398.

20 Zatim, jednom kada je Zvornička brigada bila obaviještena o tome da je  
21 Srebrenica već pala, nemamo u spisu nikakvih dokaza o tome da je bilo tko iz  
22 Zvorničke brigade imao saznanja o tome da se odvija prisilno premještanje  
23 muslimanskog stanovništva iz Srebrenice.

24 U svakom slučaju, toga dana 12. jula 1995. godine, prema dokazima, vidi  
25 se da Drago Nikolić tamo nije bio prisutan. To nam je potvrđio svjedok PW-168,

26

27

28

29

30

1 svjedok Richard Butler, na stranicama 20338 i 339, kao i dokazni predmet 3DP311.  
2 Dokazni materijal također nam otkriva da Drago Nikolić nije bio uključen u  
3 slanje vozila Drinskog korpusa - Butler, stranica 20398, 20399.

4 Još jedno pitanje koje bi moglo biti interesantno Pretresnom vijeću je  
5 to što ima dokaza u spisu prema kojima je Drinski korpus zatražio od Zvorničke  
6 brigade da obezbijedi jedno odjeljenje vojnih policajaca kako bi vršili kontrolu  
7 prometa na raskršću Konjević Polje. To je dokazni predmet 157. Kao odgovor na  
8 taj zahtjev vidjeli smo dokaze da je Zvornička brigada poslala četvoricu ili  
9 petoricu vojnih policajaca, onoliko koliko ih je stalo u jedno vozilo, kako je  
10 to rekao svjedok PW-168, u Konjević Polje da bi obavljali dužnosti kontrole  
11 prometa. Nema dokaza u spisu koji bi prilikom razumne procjene činjenica  
12 omogućili zaključak da je Zvornička brigada time što je poslala četiri ili pet  
13 vojnih policajaca na poslove kontrole prometa sa saznanjem i sviješću bila  
14 uključena u prisilno premještanje muslimanskog bosanskog stanovništva iz  
15 Srebrenice ili u bilo koju drugu povezanu kaznenu aktivnost. Ovaj zaključak  
16 proistiće iz sljedećeg:

17 Svjedok PW-168 je rekao da je on bio Memićima kada je to naređenje  
18 dobiveno i kada su poslati vojni policajci. On sa Dragom Nikolićem o tom pitanju  
19 nije razgovarao; stranica 17049. On ne zna tko je poslao vojne policajce.  
20 Odjeljenje je bilo ili pod rukovođenjem i komandovanjem Drinskog korpusa ili  
21 zaštitnog puka; strana 15823. Svjedok PW-168 zna da je Drago Nikolić 12. jula  
22 bio na dopustu.

23 Richard Butler je u svom iskazu rekao da je naređenje za slanje vojnih  
24 policajaca bilo, barem prema njegovim riječima, standardno vojno naređenje u  
25 vezi s kojim nije bilo ničeg neprimjereno; to je strana 20392. A da Drago  
26 Nikolić nije bio uključen u slanje tih vojnih policajaca; to su stranice 19807  
27  
28  
29  
30

1 do 19809. No, u svakom slučaju, toga dana, onog 12. jula 1995. godine, dokazi  
2 nam otkrivaju da tamo Drago Nikolić nije bio prisutan, što nam potvrđuju i  
3 svjedoci PW-168, Richard Butler i dokazni predmet 3DP311.

4 Gospodine predsjedavajući, iz ovog gore navedenog slijedi da nema  
5 nikakvih dokaza u spisu na temelju koji bi prilikom razumnog procjenjivanja  
6 činjenica moglo zaključiti, a tu se govori o prvoj grupi, dakle o ženama, djeci  
7 i starima, da je bilo tko iz Zvorničke brigade, uključujući Dragu Nikolića  
8 svjesno bio uključen u prisilno premještanje muslimanskog stanovništva iz  
9 Srebrenice. Nadalje, nema dokaza na temelju kojih bi prilikom razumne procjene  
10 činjenica moglo se zaključiti da je Drago Nikolić bio na bilo koji način  
11 uključen u prisilno premještanje muslimanskog stanovništva grupe jedan,  
12 muslimanskog stanovništva iz srebreničke enklave.

13 Da vidimo kakva je situacija u vezi sa ove druge dvije grupe. To su  
14 vojno sposobni muškarci koji su bili izdvojeni u Potočarima te vojnici i vojno  
15 sposobni muškarci iz kolone. Ukoliko Pretresno vijeće zaključi da se točka 7,  
16 prisilno premještanje, odnosi i na njih, kao što smo mi već rekli, naša je  
17 tvrdnja da bi zaključak trebao ostati isti. Drugim riječima, nema dokaza u spisu  
18 na temelju kojeg bi se prilikom razumne procjene činjenica moglo zaključiti da  
19 je Drago Nikolić bio član udruženog zločinačkog poduhvata sa svrhom prisilnog  
20 premještanja muslimanskog bosanskog stanovništva iz srebreničke enklave u  
21 područje izvan kontrole Republike Srpske. Ovi zaključci proističu iz sljedećega:

22 Kao prvo, Zvornička brigada nije bila uključena. Prvi bataljon koji je  
23 bio razmješten, te isto vezano za operaciju "Krivaja 95" o kojoj smo ranije  
24

25

26

27

28

29

30

1 govorili, nije bio uključen niti u borbe sa kolonom, niti u zarobljavanje ili  
2 predaju članova te kolone. Zapravo, na temelju dokaza u spisu, niti jedan od  
3 elemenata Zvorničke brigade nije bio upleten u zarobljavanje, predaju i  
4 zatvaranje. I tu govorim i o Bratuncu i o drugim lokacijama uz cestu Bratunac-  
5 Konjević Polje. Dakle vojno sposobnih muškaraca iz one kolone. Povrh toga,  
6 razmatrajući informacije koje su bile na raspolaganju Zvorničke brigade, a u  
7 vezi sa hvatanjem, predajom i zatvaranjem vojnika i vojno sposobnih muškaraca iz  
8 kolone, imamo neke informacije u vezi s time u dnevniku dežurnog oficira.  
9 Međutim, u spisu nema dokaza na temelju kojih bi se prilikom razumne procjene  
10 činjenica moglo zaključiti da je Zvornička brigada imala bilo kakva saznanja o  
11 tome da se u vezi sa kolonom odvija bilo šta drugo osim primjerenih normalnih  
12 vojnih aktivnosti. Osim toga, nema nikakvih dokaza u spisu na temelju kojih bi  
13 prilikom razumne procjene činjenica se moglo zaključiti da je Drago Nikolić imao  
14 bilo kakva saznanja ili na bilo koji način bio upleten u hvatanje, predaju i  
15 zatvaranje vojno sposobnih muškaraca iz te kolone.

16 Gospodine predsjedavajući, sada ću preći na pitanje prisilnog  
17 premještanja iz enklave Žepa. Početi ću sa činjeničnim navodima iz optužnice  
18 koji se mogu pronaći u paragrafima 65 do 71 optužnice. Ti nam paragrafi govore  
19 konkretno o navodnom prisilnom premještanju muslimanskog bosanskog stanovništva  
20 iz Žepe.

21 Pregledavši ponovno ukupni dokazni materijal u spisu, dakle ono što sam  
22 i ranije spomenuo, koncentrirajući se na presretnute razgovore, dnevnike, iskaze  
23 svjedoči i dokumente, i razmotrivši dokazni materijal, uzimajući ga na najvišoj  
24 razini mi tvrdimo da možda postoji nešto dokaza u spisu koji bi mogli omogućiti  
25 prilikom razumnog procjenjivanja činjenica da se zaključi izvan

26

27

28

29

30

1 razumne sumnje u ovoj fazi da je muslimansko stanovništvo Žepe bilo  
2 prisilno premješteno u područje izvan kontrole VRS-a. Ali ono što je bitnije i,  
3 ponavljam to, nema dokaza u spisu koji bi prilikom iste te razumne procjene  
4 činjenica omogućilo da se zaključi izvan razumne sumnje da je Drago Nikolić bilo  
5 bio upleten, uključen u događaje, aktivnosti koje su opisane u ovim paragrafima,  
6 ili pak da je bio član udruženog zločinačkog poduhvata čiji je cilj bio  
7 premještanje muslimansko bosanskog stanovništva iz enklave Žepe. Po našim  
8 tvrdnjama ovaj zaključaj proističe iz sljedećeg:

9 Iako ima dokaza da je 1. bataljon koji je bio sastavljen od pripadnika  
10 iz jedinica Zvorničke brigade ili da je dakle bio na neki način taj bataljon  
11 uključen u pripreme koje su prethodile napadima na enklavu Žepe, ti dokazi nam  
12 otkrivaju da je bataljon bio i povučen iz samog područja Žepe i vraćen u  
13 područje Zvornika prije nego što je sila ili prijetnja silom bila primijenjena  
14 na Žepu sa ciljem prisilnog premještanja stanovništva iz te enklave.

15 Povrh toga, kao što je i ranije spomenuto, Drago Nikolić nije bio ni  
16 član to bataljona, niti je bio uključen u planiranje ili pripreme koje su dovele  
17 do tog razmještanja ovoga bataljona.

18 U svakom slučaju, sve do povratka tog bataljona iz Žepe, taj je bataljon  
19 bio pod rukovodjenjem i komandovanjem komandanta Drinskog korpusa, generala  
20 Živanovića.

21 Nadalje, nema dokaza u spisu da je Drago Nikolić ikada bio upleten u  
22 događaje koji su se odvijali u Žepi ili da je bio bilo kada obaviješten o

23

24

25

26

27

28

29

30

1 događajima koji su se odvijali u Žepi. To je bio naš zaključak i prije početka  
2 ovoga suđenja. A sada, nakon što je Tužilaštvo završilo svoje izvođenje dokaza,  
3 i dalje nema dokaza u spisu koji bi nas naveli i koji bi uopće omogućili  
4 različiti zaključak.

5 Iz ovog gore rečenog slijedi da nema dokaza u spisu na temelju kojeg bi  
6 se prilikom razumne procjene činjenica moglo zaključiti da je bilo tko u  
7 zvorničkoj brigadi, uključujući Dragu Nikolića, svjesno bio upleten u prisilno  
8 premještanje muslimansko bosanskog stanovništva iz Žepe. Nema dokaza u spisu na  
9 temelju kojeg bi se prilikom razumne procjene činjenica moglo zaključiti da je  
10 Drago Nikolić na bilo koji način bio uključen u prisilno premještanje  
11 muslimanskog bosanskog stanovništva iz enklave Žepa.

12 Iako je po našem mišljenju, gospodine predsjedavajući, ovo šta je sada  
13 pokazano dovoljno da se opravda oslobađajuća presuda u ovoj fazi pod točci 7, a  
14 to je prisilno premještanje, ipak moramo pogledati još jedno područje. A to je  
15 paragraf 80 ove optužnice u kojem se navode uloga i aktivnosti Drage Nikolića u  
16 promicanju udruženog zločinačkog poduhvata čiji je cilj bio prisilno  
17 premještanje muslimanskog stanovništva iz Srebrenice i Žepe.

18 Kao prvo, u skladu sa paragrafima 80 (a) /u engleskom transkriptu:  
19 "(i)"/ i (a) (ii), Drago Nikolić, navodi se da je on imao kontrolu kretanja  
20 muslimanskog stanovništva iz enklava 15. 16. jula time što je pomagao u  
21 planiranju, organiziranju i nadziranju prijevoza Muslimana iz Bratunca. I pod  
22 dva, što je nadgledao, omogućavao i nadzirao transport Muslimana ponovo iz  
23 Bratunca do mjesta gdje su bili zatočeni u području Zvornika. A sve to u periodu  
24 od 13. do 16. jula.

25

26

27

28

29

30

1 Sada kada je Tužilaštvo završilo sa izvođenjem svojih dokaza, po našim  
2 tvrdnjama, uz sve dužno poštovanje, nema dokaza u spisu na temelju kojih bi se  
3 prilikom razumne procjene činjenica moglo zaključiti da je Drago Nikolić bio  
4 uključen u kontroliranje transporta Muslimana iz Bratunca u bilo kojem trenutku.  
5 Štaviše, ukoliko Pretresno vijeće zaključi da Drago Nikolić jeste na neki način  
6 bio u to upleten ili da postoje dokazi koji vode do toga da bi se moglo  
7 zaključiti da je Drago Nikolić možda bio uključen u transport zarobljenika u  
8 periodu između 13. i 16. jula 1995., mi tvrdimo da takva eventualna uključenost  
9 Drage Nikolića se odnosi na navodno postojanje udruženog zločinačkog poduhvata  
10 za lišavanje života vojno sposobnih muškaraca iz Srebrenice. Dakle onih koji su  
11 bili zarobljeni ili koji su se predali nakon pada Srebrenice 11. jula 1995.  
12 Njegova eventualna uključenost ni na koji način nije povezana sa udruženim  
13 zločinačkim poduhvatom prisilnog premještanja muslimanskog stanovništva iz  
14 Srebrenice i Žepe.

15 Kao drugo, prema paragrafu 80 i 80 (a) (iii), također se navodi da je u  
16 ostvarivanju udruženog zločinačkog poduhvata usmjerenog na prisilno premještanje  
17 muslimanskog stanovništva iz Srebrenice i Žepe je Drago Nikolić počinio djela  
18 koja su navedena u paragrafima 30.6, 30.12, 30.14, 30.15, 31.4, zatim 32, 34 i  
19 37. Također se navodi da se Drago Nikolić nije pobrinuo da obezbijedi dobrobit i  
20 bezbjednost zatvorenika, što je trebala biti njegova dužnost. Mi ne znamo koje  
21 je područje pokriveno ovim paragrafom, iako se čini da se tu govori o području  
22 Zvornika.

23 Ukoliko Pretresno vijeće dakle zaključi u ovoj fazi da postoje neki  
24 dokazi koji vode do zaključka da je Drago Nikolić možda ipak bio upleten u ova  
25  
26  
27  
28  
29  
30

1 djela ili propuste, mi tvrdimo da takva eventualna uključenost Drage Nikolića se  
2 može, ponovo kažem, odnositi samo na navodni udruženi zločinački poduhvat  
3 lišavanja života vojno sposobnih muškaraca iz Srebrenice. Onih koji su bili  
4 zarobljeni ili koji su se predali nakon pada Srebrenice 11. jula 1995. godine. I  
5 u skladu sa time da eventualno je takva uključenost Drage Nikolića ni na koji  
6 način nije povezana sa udruženim zločinačkim poduhvatom prisilnog premještanja  
7 muslimanskog stanovništva Srebrenice i Žepe.

8 Ta su djela, gospodine predsjedavajući, ili počinjena nakon 13. jula,  
9 dakle u vrijeme kada je kompletirano, dovršeno prisilno premještanje  
10 muslimanskog stanovništva iz Srebrenice. A prije nego što je došlo do navedenog  
11 prisilnog premještanja muslimanskog stanovništva iz Žepe.

12 Kao što je spomenuto na početku, teorija Tužilaštva u ovom predmetu  
13 zasniva se na postojanju dve vrste udruženog zločinačkog poduhvata. I od ključne  
14 je važnosti da se te dvije stvari ne miješaju kako bismo bili pravedni u odnosu  
15 na optužene. U tome svjetlu mi smatramo da je analiza koju treba izvršiti  
16 Pretresno vijeće kako bi donijelo odluku o našem zahtjevu prema Pravilu 98bis da  
17 se procjeni da li u spisu ima dokaza na temelju kojih bi se moglo zaključiti  
18 izvan razumne sumnje da je Drago Nikolić stvarno bio član udruženog zločinačkog  
19 poduhvata usmjerenog na prisilno premještanje muslimanskog stanovništva iz  
20 enklava Srebrenica i Žepa.

21 U skladu sa sudskom praksom Međunarodnoga suda, članstvo u udruženom  
22 zločinačkom poduhvatu oslanja se na sljedećim uvjetima.

23 Molim stranicu 3 dokaznog predmeta 3D304.

24 Gospodine predsjedavajući, želim samo ukazati na jednu grešku u  
25 transkriptu. Strana 53 red 16, došlo je do greške. Koliko sam ja shvatio na  
26

27

28

29

30

1 temelju ovog što su mi dali, redovi 13 do 16; ispravka, 15 i 16.

2 Dakle sljedeći uvjeti moraju biti ispunjeni kako bi se za nekog moglo  
3 ustvrditi da je bio član udruženog zločinačkog poduhvata. Kao prvo pluralnost,  
4 dakle više osoba koji su sudjelovali u prisilnom premještanju bosanskog  
5 muslimanskog stanovništva Srebrenica i Žepa. Kao dva, postojanje zajedničkog  
6 plana, namjere ili svrhe u svrhu prisilnog premještanja muslimanskog bosanskog  
7 stanovništva iz enklava Srebrenica i Žepa. Pod tri, da je optuženi sudjelovao u  
8 zajedničkom planu, namjeri ili svrhi čiji je cilj bio da se prisilno premjeste  
9 bosanski Muslimani stanovnici enklava Srebrenica i Žepa. I kao četiri, da je  
10 optuženi dijelio sa drugima namjeru, to jest, svrhu tog udruženog zločinačkog  
11 poduhvata. Drugim riječima, da je njegova namjera bila da se prisilno premjeste  
12 Muslimani, Bosanci i stanovništvo, dakle bosansko muslimansko stanovništvo iz  
13 Srebrenice i Žepe, iz tih enklava.

14 Primjenjujući te elemente na dokaze u spisu do ove faze prema našim  
15 tvrdnjama ne postoje direktni dokazi u spisu da je Drago Nikolić dijelio sa  
16 drugima tu svrhu prisilnog premještanja, dakle udruženog zločinačkog poduhvata i  
17 da je imao namjeru da se izvrši prisilno premještanje bosanskog muslimanskog  
18 stanovništva iz enklava Srebrenica i Žepa u područja izvan kontrole Republike  
19 Srpske. Štoviše, čak i ako Raspravno vijeće zaključi da postoje dokazi koji bi  
20 mogli omogućiti Raspravnom vijeću da zaključi da je Drago Nikolić možda bio  
21 pripadnik ovog zajedničkog, udruženog zločinačkog poduhvata da se ubiju vojno  
22 sposobni muškarci iz Srebrenice koji su zarobljeni ili koji su se predali nakon  
23 pada Srebrenice, mi tvrdimo da ćemo mi pobijati taj zaključak. I uvjereni smo da  
24 neće biti dokazano izvan razumne sumnje na kraju suđenja tako nešto. I da li se  
25 radi o direktnim ili indirektnim dokazima neće se moći dokazati da je Drago  
26  
27  
28  
29  
30

1 Nikolić namjeravao da prisilno izmiješta bosansko muslimansko stanovništvo iz  
2 Srebrenice i Žepe.

3 Ako se pogleda komponenta učestvovanja u udruženom zločinačkom poduhvatu  
4 kategorije 1, jedno od sljedećeg treba dokazati izvan razumne sumnje da bi se  
5 podržao nalaz da je optuženi učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu, da se  
6 prisilno premješta muslimansko stanovništvo iz enklava Srebrenica i Žepa. Bilo  
7 da je optuženi lično izvršio prisilno premještanje kao glavni okrivljeni, o čemu  
8 nema dokaza u spisu ili je optuženi pomagao ili poticao glavnog počinitelja da  
9 počini prisilno premještanje, a nema dokaza ni za to. I treće, da je optuženi  
10 djelovao na promicanju zajedničkog plana da se prisilno premjeste stanovnici, po  
11 svojem položaju ili autoritetu ili funkciji sa saznanjem prirode sistema  
12 prisilnog premještanja i sa namjerom da ga se promiče.

13 Naša je tvrdnja da nema dokaza u ovoj fazi u spisu na osnovu kojih bi se  
14 pri razumnoj procjeni činjenica moglo zaključiti da je Drago Nikolić zadovoljio  
15 bilo koju od te forme učestvovanja u zajedničkom, udruženom zločinačkom  
16 poduhvatu za prisilno premještanje muslimanskog stanovništva iz enklava  
17 Srebrenica i Žepa. U skladu s tim, gospodine predsjedavajući, ako učestvovanje  
18 Drage Nikolića u udruženom zločinačkom poduhvatu da se prisilno premjesti  
19 muslimansko stanovništvo iz enklava Srebrenica i Žepa nije mogući zaključak u  
20 ovoj fazi, končano je pitanje onda, može li se razumnim procjenjivanjem  
21 činjenica na osnovu dokaza u spisu da je Drago Nikolić pomagao i poticao

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 prisilno premještanje bosanskog muslimanskog stanovništva iz enklava Srebrenica  
2 i Žepa. Naša je tvrdnja da je odgovor na ovo pitanje negativan.

3 Sada bih zamolio 3D304, strana 4. Molim da se to pokaže u sistemu  
4 elektronske sudnice.

5 Ovi elementi pomaganja i podržavanja su dobro utvrđeni u sudskoj praksi  
6 ovog Suda. Ja sam to stavio u sistem elektronske sudnice kako bih podvukao da su  
7 djela koje je počinio optuženi trebalo da uključuju praktičnu pomoć koja je  
8 imala značajan efekat na prisilno premještanje bosanskih Muslimana. Prema spisu,  
9 mi tvrdimo da nema nikakvog dokaza o bilo kakvim djelima koje bi počinio Drago  
10 Nikolić, a koji su imali značajan efekat na prisilno premještanje bosanskog  
11 muslimanskog stanovništva iz enklava Srebrenica i Žepa.

12 Značajno je u tom smislu da ni Dragan Obrenović, načelnik štaba  
13 Zvorničke brigade, niti Dragan Jukić /u engleskom transkriptu: "Djukić"/ glavni  
14 inženjer, načelnik inžinjerije Zvorničke brigade, nisu bili optuženi za prisilno  
15 premještanje bosanskog muslimanskog stanovništva iz enklava Srebrenica i Žepa.

16 Dok je odluka Tužilaštvo da optuži ili ne optuži te pojedince za  
17 prisilno premještanje bosanskih Muslimana iz Srebrenice i Žepe naravno  
18 diskrecione prirode, činjenica da oni nisu optuženi za prisilno premještanje  
19 ipak predstavlja moći indikator da Drago Nikolić nije ni na koji način bio  
20 uključen u te aktivnosti.

21 I još jedna stvar koju treba razmotriti, gospodine predsjedavajući. U  
22 ono vrijeme ideja prisilnog premještanja se pojavila po prvi puta. To jeste, to  
23 je bilo u Potočarima negdje ranije u julu. I dokazi u spisu ne govore ništa o  
24 tome da li je Drago Nikolić bio prisutan ili imao bilo kakve aktivnosti u tom

25

26

27

28

29

30

četvrtak, 14.02.2008.

Predmet br. IT-05-88-T

Ovaj transkript je izrađen na osnovu zvaničnog zvučnog zapisa na jeziku regionala, načinjenog tokom sudskega postupka, poštujući *verbatim* pravilo (doslovni zapis, od riječi do riječi). Kako su na sudenju korišteni bosanski, hrvatski i srpski jezik (B/H/S), ovisno o izvornom govorniku odnosno prevodiocu, tako su sva tri jezika zastupljena i u transkriptu. Ukoliko se govornik na sudenju služio nekim drugim jezikom osim navedenih, zapisan je simultani prijevod prevodioča na B/H/S. Članom 33 Statuta Međunarodnog suda utvrđeno je da su radni jezici Međunarodnog suda engleski i francuski. U slučaju razlike između ovog transkripta i verzije na engleskom ili francuskom jeziku, verzija transkripta na radnom jeziku bit će mjerodavni dokument. Numeracija stranica transkripta je u potpunosti uskladena s transkriptom na engleskom jeziku.

1 smislu u to vrijeme. Taj navodni plan i zajednička svrha, ako je bila razrađena  
2 u takvo vrijeme, u to vrijeme Drago Nikolić nije bio upleten u taj događaj. I to  
3 je naprosto, gospodine predsjedavajući, još nešto što treba razmotriti.

4 Sada prelazim na tačku 8, deportacija muslimanskog stanovništva iz Žepe.

5 U svjetlu argumenata i podnesenih tvrdnji vezano za tačku 7, prisilno  
6 premještanje, mi tvrdimo, uz svo dužno poštovanje, da nema u spisu nikakvih  
7 dokaza da je Drago Nikolić bilo sudjelovao, ili na bilo koji način bio uključen  
8 u navodnu deportaciju iz Žepe. I da nema dokaza da je Drago Nikolić imao  
9 adekvatni *mens reae*, drugim riječima namjeru da deportira muslimansko bosansko  
10 stanovništvo iz Žepe. Ustvari, naša je tvrdnja da nema dokaza u spisu na osnovu  
11 kojih bi se kod razumnog procjenjivanja činjenica moglo zaključiti u ovoj fazi  
12 da je Drago Nikolić bio član udruženog zločinačkog poduhvata da bi se  
13 deportiralo bosansko muslimansko stanovništvo iz Žepe.

14 Nadalje, naša je tvrdnja, iako optužnica ne sadrži nikakve specifične  
15 navode u tom smislu da nema dopisa u spisu na osnovu kojih bi se kod razumnog  
16 procjenjivanja činjenica moglo zaključiti da je Drago Nikolić pomagao ili  
17 poticao na bilo koji način deportaciju bosanskog muslimanskog stanovništva iz  
18 Žepe.

19 Gospodine predsjedavajući, vezano za deportaciju, moje je shvatanje da  
20 branioci koji predstavljaju druge optužene u ovom predmetu, da će oni  
21 prezentirati pravne argumente koji pokazuju da tačka vezana za deportaciju  
22 naprosto ne može da se održi. A da ne ulazimo u te argumente sada, ja samo kažem  
23

24

25

26

27

28

29

30

1 da se mi pridružujemo argumentima koji će biti prezentirati od strane branilaca  
2 koji predstavljaju druge optužene.

3 A sada, u zaključku što se tiče tačke 7, prisilno premještanje iz  
4 enklava Srebrenica i Žepa na područja izvan kontrole RS-a i tačka 8, deportacija  
5 muslimanskog stanovništva iz enklave Žepa, mi tvrdimo, gospodine  
6 predsjedavajući, da nema nikakvih argumenata i da Drago Nikolić mora biti  
7 oslobođen u ovom trenutku, u ovoj fazi, što se tiče navoda u obje te tačke i to  
8 u potpunosti.

9 Sada prelazim na tačku 2, a to je zavjera da se počini genocid. A u  
10 paragrafima 34 i 35 optužnice.

11 U skladu sa članom 34, Drago Nikolić bi bio odgovoran da je sklopio  
12 sporazum s nekoliko osoba. Prvo, da se ubiju vojno sposobni muškarci iz  
13 Srebrenice koji su bili zarobljeni ili koji su se predali nakon pada Srebrenice  
14 11. jula 1995. I drugo, da ukloni preostalo muslimansko stanovništvo Srebrenice  
15 i Žepe iz Republike Srpske. Treće, s namjerom da uništi te Muslimane.

16 Pozadina ove optužbe, gospodine predsjedavajući, je sljedeća:

17 U podnesku Tužilaštva za izmjenu optužnice od 28. juna 2005., Tužilaštvo  
18 je zatražilo da se ukloni optužba za suučesništvo u genocidu i da se doda nova  
19 tačka zavjere da se počini genocid. Tužilaštvo je opravdalo tu novu tačku  
20 zavjere da se izvrši genocid na osnovu novih elemenata u pravnoj praksi vezano  
21 za zavjeru i činjenicu da je pravilo o udruženom zločinačkom poduhvatu u to  
22 vrijeme bio u jednom fluktuirajućem statusu. Optužba za zavjeru da se počini  
23 genocid jeste po prvi puta pred Međunarodnim krivičnim sudom.

24

25

26

27

28

29

30

1 Povrh toga, iako Tužilaštvo navodi veći broj predmeta u svom  
2 predraspravnem podnesku gdje su optužbe za genocid bile postavljene pred  
3 Međunarodni krivični sud za Ruandu, u većini tih slučajeva, tu spominjem fusnotu  
4 505 /u engleskom transkriptu: "585"/ raspravnog podneska Tužilaštva, udruživanje  
5 radi vršenja genocida je izvučeno iz optužnice i zbog toga se o njemu uopće ne  
6 diskutuje u tim odlukama.

7 Ono što je značajno, u diskusiji o tački udruživanja radi vršenja  
8 genocida, Tužilaštvo je ispustilo iz te fusnote i iz svojih argumenata sljedeća  
9 dva slučaja u kojima je optuženi bio oslobođen udruživanja radi vršenja genocida  
10 u fazi Pravila 98bis iako su kasnije bili osuđeni za genocid. To je slučaj ICTR-  
11 99-54, Alfa suđenje, /u engleskom transkriptu: "Jean de Dieu, Kamuhanda"/. I  
12 drugi predmet ICTR 99-46-Suđenje, Samuel - ispričavam se zbog izgovora -  
13 Imanishimwe. Naša je tvrdnja da su ti predmeti izuzetno relevantni za ovaj  
14 predmet i situaciju Drage Nikolića.

15 Takođe, Vijeće upućujemo na sljedeća tri predmeta u kojima su optuženi  
16 bili oslobođeni udruživanja radi vršenja genocida, ovaj puta i u konačnim  
17 presudama. *Tužilac protiv Alfreda Musema, Tužilac protiv Elizaphan i Gerard*  
18 *Nrakirutimana i Tužilac protiv Juvenala Kajelijelija.*

19 Da Raspravno vijeće donese osuđujuću presudu za Dragu Nikolića za tačku  
20 2, udruživanja radi vršenja genocida, Tužilaštvo mora izvan razumne sumnje  
21 dokazati svaki od sljedećih suštinskih elemenata tog kaznenog dijela.

22 Sada bih zamolio da se pokaže strana 5 dokumenta 3D304 u sistemu  
23 elektronske sudnice.

24 Prvi element, optuženi je izvršio sporazum s drugima da se ubiju vojno

25

26

27

28

29

30

1 sposobni Muslimani, muškarci koji su bili zarobljeni ili se predali nakon pada  
2 Srebrenice 11. jula 1995. i da odstrane preostalo muslimansko stanovništvo  
3 Srebrenice i Žepe iz Republike Srpske. Drugi element, optuženi je imao traženi  
4 mentalni element za počinjenje genocida

5 Kao preliminarno razmatranje, gospodine predsjedavajući, želim da kažem  
6 za zapisnik da su naše tvrdnje vezane za tačku 2 u ovoj fazi i nisu ni na koji  
7 način povezane za tačku genocida niti za suštinske elemente genocida koji se  
8 moraju dokazati izvan razumne sumnje da bi optuženi bio osuđen za takvu optužbu.

9 U ovoj fazi, naš zahtjev prema Pravilu 98bis ne bavi se genocidom već se bavi  
10 samo udruživanjem radi vršenja genocida. Uzveši u obzir suštinski element ove  
11 tačke, to jeste, udruživanje radi vršenja genocida, kao što je ranije pomenuto,  
12 nakon što smo pregledali sveukupne dokaze u spisu, uključujući iskaze svjedoka i  
13 dokumentarne dokaze, i razmotrili te dokaze u njihovoј najvišoj vrijednosti, mi  
14 tvrdimo, uz dužno poštovanje, da nema nikakvih dokaza u spisu na osnovu kojih bi  
15 se razumnim procjenjivanjem činjenica moglo zaključiti da je Drago Nikolić se  
16 udružio sa drugima radi vršenja genocida.

17 Naša se tvrdnja bazira na sljedećem:

18 Postoje neki dokazi u spisu vezano za navodna nezakonita djela Drage  
19 Nikolića. Mi naprsto kažemo da smo uzeli sve dokaze i to od najviše vrijednosti  
20 koju mogu dati i da naprsto mi ne možemo zaključiti da se Drago Nikolić udružio  
21 radi vršenja genocida sa drugima.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 Ako pogledamo dva predmeta koji su pred Međunarodnim krivičnim sudom za  
2 Ruandu u kojima su optuženi bili oslobođeni udruživanja radi vršenja genocida  
3 prema Pravilu 98bis i mi pozivamo Vijeće da pogleda konkretnu uključenost te  
4 dvojice optuženih, zaključka Raspravnog vijeća vezano za njihovo uključenost  
5 kada su bili kasnije proglašeni krivima za genocid. To je bio dokaz u spisu po  
6 Pravilu 98bis. Pa ipak, ta Vijeća nisu mogla zaključiti na osnovu dokaza vezanih  
7 za takvu uključenost, odnosno involviranost uključenih, da su oni sklopili  
8 sporazum da bi počinili genocid. U skladu s tim naša je tvrdnja, odnosno naše su  
9 tvrdnje usmjerenе prema *actus reusu* udruživanja radi vršenja genocida, to jeste,  
10 onaj dio sklapanja sporazuma. Ako uporedimo bilo kakve dokaze u spisu vezano za  
11 navodna krivična djela Drage Nikolića sa vrstom uključenosti na kojima su  
12 Raspravna vijeća u Međunarodnom sudu za Ruandu nisu bila u mogućnosti da je  
13 postojalo dokaza da su ti optuženi sklopili sporazum te vrste. Naša je tvrdnja  
14 naprsto sljedeća: naprsto se ne može zaključiti na osnovu bilo kojih navodnih  
15 nezakonitih djela Drage Nikolića da je on sklopio sporazum, odnosno da se  
16 udružio radi vršenja genocida. A fokus ovdje jeste na *actus reus* udruživanja  
17 radi vršenja genocida.

18 U zaključku, naša je tvrdnja da nema ništa što treba dokazati vezano za  
19 udruživanje radi vršenja genocida kad se radi konkretno o Dragi Nikoliću.  
20 Postoji mnogo dokaza koji se mogu uzeti u obzir da se opravda ovaj zaključak,  
21 kao što je položaj optuženog kao nižeg oficira. I drugo, saznanja optuženog bilo  
22 vezano za direktivu 7 ili direktivu 7.1. Znači, ne samo da je on možda nešto  
23 navodno pogrešno učinio već isto tako zbog navodnog konteksta u ovom predmetu.

24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

1 Naša je tvrdnja da Vi naprsto ne možete zaključiti da se on udružio i sklopio  
2 takav sporazum i da zbog toga mora biti oslobođen u ovoj fazi.

3 U zaključku, gospodine predsjedavajući, mi Vas pozivamo da se ponovo  
4 vratimo na Pravilo 98bis, odluka o oslobađanju za tačke 2, 7, 8 i nalog da se  
5 suđenje može nastaviti na osnovu tačaka 1, 3, 4, 5 i 6.

6 Koristim ovu priliku da spomenem da smo uvjereni da će se na kraju ovog  
7 suđenja moći dokazati od strane Raspravnog vijeća da se zaključi izvan razumne  
8 sumnje da ne postoji krivica vezana za ovu tačku.

9 SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Hvala.

10 Tko će biti sljedeći? Gospodine Lazarević?

11 G. LAZAREVIĆ: [simultani prevod] To ću biti ja, časni Sude. Prema mojoj  
12 procjeni, mislim da će to biti 40 do 45 minuta.

13 SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Molim da sada imamo pauzu od 25 minuta.  
14 Sada je 12.21h.

15 SUDSKA SLUŽBENICA: [simultani prevod] Molim, ustanite.

16 ... Početak pauze u 12.21h

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

četvrtak, 14.02.2008.

Predmet br. IT-05-88-T

Ovaj transkript je izrađen na osnovu zvaničnog zvučnog zapisa na jeziku regionala, načinjenog tokom sudskega postupka, poštujući *verbatim* pravilo (doslovni zapis, od riječi). Kako su na sudenju koristi bosanski, hrvatski i srpski jezik (B/H/S), ovisno o izvornom govorniku odnosno prevodiocu, tako su sva tri jezika zastupljena i u transkriptu. Ukoliko se govornik na sudenju služio nekim drugim jezikom osim navedenih, zapisan je simultani prijevod prevodioца na B/H/S. Članom 33 Statuta Međunarodnog suda utvrđeno je da su radni jezici Međunarodnog suda engleski i francuski. U slučaju razlike između ovog transkripta i verzije na engleskom ili francuskom jeziku, verzija transkripta na radnom jeziku bit će mjerodavni dokument. Numeracija stranica transkripta je u potpunosti uskladena s transkriptom na engleskom jeziku.

1 ... Sjednica nastavljena u 12.50h  
2 SUDSKA SLUŽBENICA: [simultani prevod] Molim, ustanite. Izvolite sjesti.  
3 SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Dakle počinjete u 12.50h, gospodine  
4 Lazareviću. Izvolite.  
5 G. LAZAREVIĆ: [simultani prevod] Hvala, časni Sude.  
6 [na B/H/S-u] Časni Sude, u ovom usmenom izlaganju po Pravilu 98bis  
7 Odbrana gospodina Borovčanina držaće se standarda ustanovljenog u praksi ovog  
8 Tribunala, pri tom izbegavajući da ponavlja navode koje je moj cenjeni kolega  
9 gospodin Bourgon već izneo u vezi jurisprudencije vezano za Pravilo 98bis.  
10 Imajući u vidu ograničen opseg analize u skladu s ovim Pravilom, kao i  
11 nemogućnost iznošenja detaljnih tvrdnji u pogledu svih tačaka optužnice u  
12 vremenu koji je predviđeno za izlaganje, Odbrana gospodina Borovčanina će se  
13 ograničiti samo na tačke 2 i 8 optužnice.  
14 Odbrana gospodina Borovčanina ističe da ne postoje direktni dokazi da je  
15 gospodin Borovčanin, pod jedan, sa bilo kojim licem stupio u sporazum o  
16 počinjenju krivičnih dela; pod dva, ikome naredio da počini bilo koje krivično  
17 delo; i pod tri, lično počinio bilo koje krivično delo kao ni da je podsticao  
18 ili na drugi način pomagao i podržavao planiranje, pripremu i izvršenje dela  
19 koja su mu optužnicom stavljena na teret.  
20 Udruživanje radi vršenja genocida predstavlja dogovor dva ili više lica  
21 s ciljem počinjenja krivičnog dela genocida. Ovu definiciju Odbrana citira iz  
22 predmeta *Niyitegeka i drugi*, žalbena presuda u predmetu ICTR 99-46A od 7. jula  
23 2006. godine, paragraf 92.  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

1        *Actus reus* ovog krivičnog dela je stupanje u sam sporazum. *Mens rea* ovog  
2        krivičnog dela je namera da se u takav sporazum stupi. Citat je iz predmeta  
3        *Nahimana i drugi*, žalbena presuda ICTR 99-52-A od 28. novembra 2007. godine,  
4        paragraf 894; kao i predmeta *Bagosora i drugi*, ICTR 98-41-t. To je odluka po  
5        Pravilu 98bis od 2. februara 2005. godine, paragraf 12.

6           Tačkom 2 optužnice, što je detaljnije objašnjeno u paragrafima 34 do 37,  
7        Ljubomiru Borovčaninu stavljeno je na teret delo udruživanja radi vršenja  
8        genocida, kažnjivo prema članu 4(3)(b) Statuta. U paragrafu 34 optužnice, navodi  
9        se da je gospodin Borovčanin sklopio sporazum sa nekoliko lica, uključujući  
10       Radovana Karadžića, Milenka Živanovića, Radislava Krstića, Zdravka Tolimira i  
11       ostale optužene u ovom predmetu, a čija su imena navedena u prilogu A optužnice,  
12       da pobiju vojno sposobne Muslimane iz Srebrenice koji su zarobljeni ili su se  
13       predali posle pada Srebrenice 11. jula 1995. godine. I da preostalo muslimansko  
14       stanovništvo Srebrenice i Žepe uklone iz Republike Srpske kako bi se ti  
15       Muslimani zatrli.

16           Dalje se navodi u istom paragrafu da su činjenice u osnovi optužbe po  
17        ovoj tački istovetne činjenicama koje se u optužnici navode u vezi sa udruženim  
18        zločinačkim poduhvatom. Da bi se u sledećem paragrafu 35 dalje navelo da je  
19        sporazum sklopljen sa namerom da delom unište bosanske Muslimane kao nacionalnu,

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 etni...etničku, rasnu ili versku grupu kao takvu.

2 Paragrafom 30 opt... 36 optužnice navodi se da je Ljubomir Borovčanin  
3 zajedno sa drugim oficirima i jedinicama VRS i MUP, navedenim u prilogu A  
4 optužnice, proveo u delo udruživanje i udruženi zločinački poduhvat te da je bio  
5 svesni učesnik poduhvata čiji je cilj bio da se po prekom postupku pogubi i  
6 pokopa hiljade zarobljenih muškaraca i mladića, bosanskih Muslimana. Dalje se  
7 navodi da je početni plan bio da se po prekom postupku pogubi više od hiljade  
8 Muslimana između 16 i 60 godina koji su 12. i 13. jula 1995. godine izdvojeni u  
9 Potočarima. Da bi 12. ili 13. jula taj plan obuhvatio i pogubljenje po prekom  
10 postupku više od 6.000 muškaraca i mladića Muslimana zarobljenih iz kolone koji  
11 su bežali iz srebreničke enklave, u periodu od 12. jula do približno 1. novembra  
12 1995. godine.

13 Dalje, u paragrafu 37, navodi se da je gospodin Borovčanin kao i drugi  
14 učesnici poduhvata mogao predvidjeti da će za vreme i posle udruženog  
15 zločinačkog poduhvata snage VRS i MUP vršiti pojedinačna, situaciono uslovljena  
16 ubistva i radnje progona opisana u paragrafima 31 do 48 optužnice.

17 U optužnici se navodi da su navodni plan ubijanja stotina Muslimana u  
18 Potočarima razradili Mladić i drugi u večernjim satima 11. jula i ujutro 12.  
19 jula 1995. godine. I kao što je rečeno, ovaj plan je navodno proširen ili  
20 promenjen tako da uključi veliki broj muslimanskih muškaraca koji su počeli da  
21 se predaju srpskim snagama na drugim lokacijama 12. jula. Ovo je sadržano u  
22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 paragrafima 27 i 29 optužnice.

2 Odbrana ističe da u Otpužnici nije konkretizovano gde i posebno s kojim  
3 drugim licima je sklopljen taj sporazum te da li je taj sporazum bio eksplisitan  
4 ili je bio prečutan. Ni u pretpretresnom podnesku tužioca takođe nema dodatnih  
5 detalja u vezi ove činjenice.

6 Odbrana iznosi da tokom dokaznog postupka Tužilaštva nije izveden niti  
7 jedan dokaz koji bi pokazao gde, odnosno kada je gospodin Borovčanin navodno  
8 sklopio taj sporazum. Čak i u slučaju da Tužilaštvo smatra da je izvelo neke  
9 posredne dokaze, Odbrana gospodina Borovčanina želi da ovom Veću predloži  
10 standard i praksu Tribunalala, i to kako ovog Tribunalala, tako i Tribunalala za  
11 Ruandu u pogledu oslanjanja na posredne dokaze. Naime, u žalbenoj presudi u  
12 predmetu *Nahimana i drugi*, takozvani *media case*, ICTR broj 99-52-A od 28.  
13 novembra 2007. godine, Žalbeno veće je na sledeći način komentarisalo korišćenje  
14 indirektnih dokaza za dokazivanje udruživanja radi počinjenja genocida:

15 [simultani prevod] "Pitanje u ovoj fazi pred Žalbenim vijećem da zna da  
16 li je za sada utvrđena kakva institucionalna koordinacija prema kojoj bi razumni  
17 procjenitelj činjenica mogao zaključiti da je jedini razuman zaključak iz toga  
18 takav da se može reći da je ovakva koordinacija institucija rezultat odluke da  
19 se djeluje s namjerom da se počini genocid, ali nema nikakve sumnje da su sva  
20 ova činjenična utvrđivanja nešto što se poklapa sa postojanjem zajedničkog cilja  
21 s namjerom počinjenja genocida. Ipak, mi ovdje ne pružamo samo jedini razumni  
22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 zaključak." To je paragraf 910.

2 [na B/H/S-u] Ovaj standard preispitivanja od strane žalbenog veća sličan  
3 je standardu koji bi trebalo primeniti u fazi postupka regulisanog Pravilom  
4 98bis, a koji glasi:

5 "Da li bi bilo koji razuman prosuditelj o činjenicama mogao izreći  
6 osuđujuću presudu na osnovu datih dokaza?"

7 Preinačujući zaključak Prvostepenog veća u vezi udruživanja, žalbeno  
8 veće u predmetu *Nahimana i drugi* je dalje istaklo:

9 [simultani prevod] "Pretresno vijeće smatra da čak i ukoliko se takvi  
10 elementi mogu poklapati sa stupnjem suglasnosti između sudionika u namjeri  
11 počinjenja genocida, ipak nije dovoljno utvrditi da je samo postignut takav  
12 sporazum izvan razumne sumnje." To je paragraf 906.

13 [na B/H/S-u] Udruživanje zahteva postojanje stvarnog sporazuma između  
14 više osoba. Mada ovaj sporazum može biti prečutan, on mora biti stvarni sporazum  
15 s ciljem izvršenja krivičnog dela. Značaj ovakvog kriterijuma proizilazi iz  
16 činjenice da je delo izvršeno samim stupanjem u sporazum. Za razliku od  
17 udruženog zločinačkog poduhvata, izvršioci ne moraju uspeti da izvrše delo u  
18 osnovi da bi se ustanovila njihova krivica za udruživanje. Ovde se pozivam na  
19 predmet *Nahimana*, žalbena presuda iz 2007. godine, paragraf 894; *Bagosora i*  
20 *drugi*, predmet ICTR 98-41-T, odluka po Pravilu 98bis od 2. februara 19... 2005.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 godine, paragraf 12; *Bizimunga i drugi*, predmet ICTR 99-50-T, odluka po Pravilu  
2 98bis od 22. novembra 2005., paragraf 23; *Niyitegeka* predmet, ICTR 96-14, 16.  
3 maj 2003. godine, paragraf 423.

4 Ukratko, sam sporazum predstavlja krivično delo. Odbrana gospodina  
5 Borovčanina tvrdi da nijedan razuman prosuditelj činjenica ne bi na osnovu  
6 izvedenih indirektnih dokaza mogao zaključiti da je gospodin Borovčanin sa bilo  
7 kim sklopio bilo kakav sporazum za počinjenje genocida. Ovakva sugestija, mislim  
8 na sugestiju o njegovom stupanju u sporazum, zapravo je veoma neverovatna iz  
9 sledećih razloga:

10 Ukoliko ovaj navodni plan ubijanja vojno sposobnih Muslimana iz  
11 Srebrenice po stavu Tužilaštva predstavlja rezultat sporazuma, Odbrana gospodina  
12 Borovčanina ističe da tokom dokaznog postupka Tužilaštva nije izведен ni jedan  
13 dokaz koji bi na bilo koji način potvrdio stupanje gospodina Borovčanina u takav  
14 sporazum. U prilog ovom stavu Odbrana se poziva na činjenicu da Tužilaštvo tokom  
15 svog dokaznog postupka nije dokazalo da je gospodin Borovčanin bio prisutan na  
16 bilo kakvom sastanku na kome bi se eventualno mogao postići ovakav sporazum niti  
17 da je izvelo bilo kakav dokaz da je, ukoliko uopšte i bilo takvog sporazuma,  
18 gospodin Borovčanin bio upoznat sa njim.

19 U pogledu ove činjenice Odbrana se poziva na iskaz svedoka Tužilaštva  
20 Zorana Petrovića, novinara nezavisne televizije Studio B, koji je tokom svog  
21 boravka na području Srebrenice i Bratunca 13. jula 1995. godine gotovo svo vreme  
22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 proveo zajedno sa gospodinom Borovčaninom. Dakle, ukoliko bi bio tačan stav  
2 tužioca sadržan u optužnici da je u noći 11. na 12. juli 1995. godine gospodin  
3 Borovčanin sklopio sa drugim učesnicima sporazum za izvršenje genocida, a koji  
4 navodni sporazum je kasnije proširen 13. jula, postavlja se kao vrlo logično  
5 pitanje zašto bi gospodin Borovčanin ukoliko je znao za takav sporazum i  
6 prihvatio ga dozvolio da novinar nezavisne televizijske kuće iz Beograda dođe na  
7 to područje i snimi sve što smatra interesantnim. Upravo činjenica prisustva  
8 novinara Petrovića na tom području na kome i dalje traju borbena dejstva 13. i  
9 14. jula 1995. godine, kao i snimci koje tom prilikom napravio i koje je ovo  
10 Veće imalo prilike da u više navrata vidi tokom dokaznog postupka Tužilaštva, te  
11 činjenice da su snimci gospodina Petrovića tih dana emitovani na beogradskoj  
12 televiziji Studio B potvrđuju da gospodin Borovčanin nije znao, niti mogao znati  
13 šta će se u tom periodu događati. Sve ovo takođe potvrđuje da gospodin  
14 Borovčanin nije stupio u bilo kakav sporazum za izvršenje krivičnog dela  
15 genocida, kako je to navedeno u optužnici.

16 U vezi sa tim Odbrana će citirati samo kratke delove transkripta sa  
17 svedočenja gospodina Petrovića, a koji po njenom mišljenju najbolje ilustruju  
18 tvrdnju da gospodin Borovčanin nije imao nikakva saznanja o tome šta će se  
19 događati tokom tih dana.

20 Odgovarajući na pitanje tužiocu u glavnom ispitivanju, svedok Petrović

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 je na strani 18811 transkripta od 5. decembra 2007. godine, izjavio sledeće; ja  
2 citiram:

3 [simultani prevod] "Odgovor: Koliko ja znam, on je fizički i duševno bio  
4 dobroga zdravlja. Inače samo bi ludak radio protiv sebe, sebi na štetu da nešto  
5 snimi ako znaš da se tvoji ljudi spremaju da nekoga ubiju ili nešto neprimjereno  
6 naprave. Ovo je nešto što stvarno mislim da moram da Vam kažem. Mislim da bi  
7 bilo neobično da Vam netko omogući da tako nešto uradite, pa makar to bilo u  
8 američkoj vojsci."

9 [na B/H/S-u] Dalje, isti svedok je tokom glavnog ispitivanja, 5.  
10 decembra na strani transkripta 18804 izjavio sledeće; citiram:

11 [simultani prevod] "Pitanje: Da li je gospodin Borovčanin pokušao da  
12 cenzorira šta to snimate ili Vam govorio: "Nemojte snimati ovo, nemojte snimati  
13 ono," ili ste bili potpuno nezavisni i mogli odlučivati šta snimate na  
14 videosnimku?

15 Odgovor: E sad dolazimo do onog što sam ja htio pitati Vas, da li Vi  
16 mislite da bi bilo tko, bilo ko, bilo ko ko je zdrave svijesti dozvolio novinaru  
17 da snima ratne zločine i onda ga pustio živog? Mislite li da bi bilo normalno da  
18 ja ovdje sjedim kao što sjedim danas da se to stvarno dogodilo? Jeste li ikada  
19 vidjeli, a sad se pozivam na ovaj nedavni rat u Iraku, da li ste vidjeli da bilo  
20 tko snima nešto od 2003. na ovamo nešto takvo? Da li ste vidjeli nekog novinara,  
21 jednog od ovih novinara koji su bili uključeni u jedinice da snima nešto ovakvo?  
22 Zbog čega bi ova vojska bila drugačija? Sva vojna pravila u svim vojskama su  
23 ista. On mi je dozvolio da radim. Ja nisam imao nikakvog razloga da govorim  
24 neistinu. I to je bilo dovoljno za ovog čovjeka da me pusti da to snimim. Možda  
25 mi drugi ne bi to dozvolili. Radilo se o tome da je između nas postojalo  
26 međusobno poštovanje."

27

28

29

30

četvrtak, 14.02.2008.

Predmet br. IT-05-88-T

Ovaj transkript je izrađen na osnovu zvaničnog zvučnog zapisa na jeziku regionala, načinjenog tokom sudskega postupka, poštujući *verbatim* pravilo (doslovni zapis, od riječi do riječi). Kako su na sudenju korišteni bosanski, hrvatski i srpski jezik (B/H/S), ovisno o izvornom govorniku odnosno prevodiocu, tako su sva tri jezika zastupljena i u transkriptu. Ukoliko se govornik na sudenju služio nekim drugim jezikom osim navedenih, zapisan je simultani prijevod prevodioca na B/H/S. Članom 33 Statuta Međunarodnog suda utvrđeno je da su radni jezici Međunarodnog suda engleski i francuski. U slučaju razlike između ovog transkripta i verzije na engleskom ili francuskom jeziku, verzija transkripta na radnom jeziku bit će mjerodavni dokument. Numeracija stranica transkripta je u potpunosti uskladena s transkriptom na engleskom jeziku.

1 [na B/H/S-u] I na kraju, Odbrana gospodina Borovčanina želi da se pozove  
2 na još jedan deo svedočenja istog svedoka. I to na unakrsno ispitivanje 6.  
3 decembra 2007. godine. I to na strane 18858 i 18859 transkripta:

4 [simulatni prevod] "Pitanje: Samo me zanimala Vaša procjena, Vaš utisak,  
5 dakle ovo će biti dovoljno za trenutak. A sada samo još jedno pitanje vezano za  
6 onu livadu u Sandićima. Vi ste slobodno snimali, gospodin Borovčanin Vam nije  
7 govorio da ne snimate ljude na livadi. Nije Vam rekao 'nemojte da snimate šta se  
8 tamo odvija. Ne snimajte ljude na livadi.'? Ništa tako Vam nije rekao? Da li mi  
9 to možete potvrditi?

10 Odgovor: Naravno da nije. Dozvolite da Vas podsjetim, kao što sam već  
11 rekao ranije gospodinu Nicholls, imao sam dva već iskustva sa tom jedinicom  
12 tokom rata i profesionalno sam postupio. Ja sam svoj posao profesionalno radio.  
13 Dakle nije bilo potrebno da me nitko ni na koji način nadgleda. Nije bilo  
14 nikakve potrebe da me nadgledaju i da gledaju šta ja to snimam, kad su mi već  
15 jednom dali dozvolu da snimam."

16 [na B/H/S-u] Dakle, imajući u vidu standarde koji su prethodno navedeni  
17 u ovom izlaganju, Odbrana gospodina Borovčanina tvrdi da je u poređenju sa  
18 mogućnošću da je gospodin Borovčanin navodno stupio u sporazum za izvršenje dela  
19 genocida, daleko verovatnija mogućnost da gospodin Borovčanin nije imao nikakva  
20 saznanja o postojanju bilo kakvog sporazuma za izvršenje tog dela. Stoga Odbrana  
21 gospodina Borovčanina predlaže da ovo Veće osloboди gospodina Borovčanina za  
22 tačku 2 optužbe u skladu sa Pravilom 98bis.

23

24

25

26

27

28

29

30

četvrtak, 14.02.2008.

Predmet br. IT-05-88-T

Ovaj transkript je izrađen na osnovu zvaničnog zvučnog zapisa na jeziku regionala, načinjenog tokom sudskega postupka, poštujući *verbatim* pravilo (doslovan zapis, od riječi do riječi). Kako su na sudenju korišteni bosanski, hrvatski i srpski jezik (B/H/S), ovisno o izvornom govorniku odnosno prevodiocu, tako su sva tri jezika zastupljena i u transkriptu. Ukoliko se govornik na sudenju služio nekim drugim jezikom osim navedenih, zapisan je simultani prijevod prevodioca na B/H/S. Članom 33 Statuta Međunarodnog suda utvrđeno je da su radni jezici Međunarodnog suda engleski i francuski. U slučaju razlike između ovog transkripta i verzije na engleskom ili francuskom jeziku, verzija transkripta na radnom jeziku bit će mjerodavni dokument. Numeracija stranica transkripta je u potpunosti uskladena s transkriptom na engleskom jeziku.

1 Sada će preći na izlaganje Odbrane u vezi tačke 8 optužnice. Tačkom 8  
2 optužnice gospodinu Borovčaninu je stavljeno na teret krivično delo deportacije  
3 kao zločina protiv čovečnosti, kažnjivog po članu 5(d) Statuta. Slično kao i  
4 prisilno premještanje, deportacija predstavlja prisilno raseljavanje civila sa  
5 područja na kojem oni zakonito borave pri čemu za to ne postoje osnovi koji su  
6 dozvoljeni u okviru međunarodnog prava. Pod osnovima koji su dozvoljeni  
7 međunarodnim pravom podrazumevaju se osnovi koje daje 4. ženevska konvencija i  
8 Protokol broj 2. Delo deportacije se od prisilnog premještanja razlikuje u tome  
9 što je kod deportacije nužno da se preseljenje stanovništva vrši van teritorije  
10 države u kojoj ono boravi, dok kod prisilnog preseljenja ovakav uslov ne  
11 postoji. U svemu ostalom elementi oba dela su identični.

12 Delo deportacije predviđeno članom 5(d) Statuta Međunarodnog tribunala  
13 za bivšu Jugoslaviju, prema presudi Žalbenog veća u predmetu *Stakić*, to je  
14 predmet IT 97-24-A od 22. marta 2006. godine, u paragrafu 278, navodi se:

15 "Actus reus deportacije je prisilno raseljavanje osoba proterivanjem ili  
16 drugim oblicima prisile iz područja na kojim zakonito borave preko državne  
17 granice *de jure* ili u određenim situacijama granice *de facto* bez osnova koji su  
18 dopušteni međunarodnim pravnim normama. Žalbeno veće smatra da za element *mens*  
19 *rea* ovog krivičnog dela nije nužno da počinilac ima nameru trajno raseliti osobe  
20 preko granice. Prisilno premještanje koje se može navesti kao delo u osnovi

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 drugih nehumanih dela shodno članu 5(i) Statuta definisano je kao prisilno  
2 raseljavanje lica koje se može odvijati unutar državnih granica, žalbena presuda  
3 Stakić, paragraf 317, koja je već gore citirana. Takođe i žalbena presuda u  
4 predmetu Naletilić, IT 98-34-A od 3. maja 2006. godine, paragraf 154.

5 Iz naslova ispod paragrafa 50 optužnice, kao i dalje sve do paragrafa  
6 71, proizlazi da Tužilaštvo smatra da je poduhvat prisilnog uklanjanja  
7 muslimanskog stanovništva iz Srebrenice i Žepe jedan jedinstveni zločinački  
8 poduhvat za šta nisu izvedeni nikakvi dokazi tokom izvođenja dokaza Tužilaštva.  
9 Naprotiv, stav Odbrane je da je tokom dokaznog postupka Tužilaštva na jasan  
10 način utvrđeno da je odluka za vojni napad na enklavu Žepa doneta tek nakon što  
11 su snage VRS zauzele enklavu Srebrenica. I da je do tada jedini cilj vojne  
12 akcije VRS bio fizičko razdvajanje dve enklave i sprečavanje komunikacija između  
13 enklava, za šta je postojao potpuno opravdani vojni razlog.

14 Paragraf 84 optužnice sadrži stav Tužilaštva o tome da je gospodin  
15 Borovčanin zajedno s optuženima Popovićem, Bearom, Nikolićem, Miletićem, Gverom  
16 i Pandurevićem navodno počinio krivično delo deportacije na sledeći način i  
17 sledećim sredstvima: prisilnim iseljavanjem muškaraca bosanskih Muslimana iz  
18 Žepe preko Drine u Srbiju usled stvaranja nepodnošljivih životnih uslova u  
19 enklavi, ograničavanjem dostave pomoći u enklavu i zastrašivanjem i terorisanjem  
20 stanovništva tako što su granatirana civilna područja i vršeni napadi na

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 enklavu, kako je opisano u paragrafu 71 optužnice.

2 Odbrana gospodina Borovčanina će sada razložiti ovu tezu Tužilaštva  
3 sadržanu u paragrafu 84(a) optužnice i analizirati svaki od pojedinih navodnih  
4 načina i sredstava kojima je krivično delo deportacije učinjeno, sa osvrtom na  
5 gospodina Borovčanina i jedinice kojima je on komandovao.

6 Kao prvi način na koji je navodno počinjeno delo deportacije kao zločin  
7 protiv čovečnosti, u optužnici se navodi stvaranje nepodnošljivih životnih  
8 uslova u enklavi Žepa ograničavanjem dostave pomoći u enklavu. Niti jedan dokaz  
9 koji je izведен u toku dokaznog postupka Tužilaštva ne ukazuje da je bilo  
10 gospodin Borovčanin ili bilo koji od njemu podčinjenih jedinica imala bilo  
11 kakvog direktnog ili indirektnog uticaja na dostavu pomoći u enklavu, pa samim  
12 tim ni na njeno ograničavanje.

13 Kada se govori o dostavi pomoći u enklavu Žepa može se raditi isključivo  
14 o vremenskom periodu koji prethodi otpočinjanju vojne akcije u kom vremenskom  
15 periodu se niti gospodin Borovčanin, niti bilo koja od njemu podčinjenih  
16 jedinica nisu nalazile u rejonu Srebrenice i Žepe.

17 Ono što od samog početka ovog postupka nije bilo sporno između  
18 Tužilaštva i Odbrane gospodina Borovčanina je činjenica da je on 11. jula 1995.  
19 godine došao na teritoriju opštine Bratunac te da su tek nakon njegovog dolaska  
20 jedinice kojima je komandovao počele da pristižu na tu teritoriju. Dakle, jasno  
21 je da gospodin Borovčanin nije mogao ni na koji način uticati na bilo kakvo  
22 navodno ograničavanje dostave pomoći u enklavu.

23 Kao drugi način izvršenja krivičnog dela deportacije bosanskih Muslimana

24

25

26

27

28

29

30

četvrtak, 14.02.2008.

Predmet br. IT-05-88-T

Ovaj transkript je izrađen na osnovu zvaničnog zvučnog zapisa na jeziku regionala, načinjenog tokom sudskega postupka, poštujući *verbatim* pravilo (doslovni zapis, od riječi do riječi). Kako su na sudenju korišteni bosanski, hrvatski i srpski jezik (B/H/S), ovisno o izvornom govorniku odnosno prevodiocu, tako su sva tri jezika zastupljena i u transkriptu. Ukoliko se govornik na sudenju služio nekim drugim jezikom osim navedenih, zapisan je simultani prijevod prevodioča na B/H/S. Članom 33 Statuta Međunarodnog suda utvrđeno je da su radni jezici Međunarodnog suda engleski i francuski. U slučaju razlike između ovog transkripta i verzije na engleskom ili francuskom jeziku, verzija transkripta na radnom jeziku bit će mjerodavni dokument. Numeracija stranica transkripta je u potpunosti uskladena s transkriptom na engleskom jeziku.

1 iz Žepe navodi se zastrašivanje i terorisanje stanovništva tako što su  
2 granatirana civilna područja i vršeni napadi na enklavu kako je opisano u  
3 paragrafu 71 optužnice. Tokom izvođenja dokaza Tužilaštva, nije pružen niti  
4 jedan dokaz koji bi pokazao da su bilo gospodin Borovčanin, ili bilo koja od  
5 njemu podčinjenih jedinica, učestvovali u granatiranju bilo kog dela enklave  
6 Žepe, pa samim tim, naravno, ni civilnih područja, niti da je učestvovala u  
7 vršenju bilo kakvog napada na enklavu.

8 U vezi prethodnog navoda optužnice, a naime, da je prisilno uklanjanje  
9 muslimanskog stanovništva iz enklava Srebrenice i Žepe jedinstveni zločinački  
10 poduhvat - kako to tvrdi Tužilaštvo - Odbrana gospodina Borovčanina želi da  
11 Pretresnom veću skrene pažnju na dokazni predmet Tužilaštva P00181. To je  
12 naređenje Glavnog štaba VRS od 10. jula 1995. godine upućeno komandi Drinskog  
13 korpusa i 65. zaštitnom motorizovanom puku. U tački 4 ovog naređenja navodi se  
14 na se ofanzivna borbena dejstva prema enklavi Žepa otpočnu 12. jula 1995.  
15 godine. Očigledno je da je odluka o preduzimanju ofanzivnih dejstava koja bi  
16 eventualno dovela do vojnog zauzimanja enklave Žepa doneta tek kada su snage VRS  
17 uspele da zauzmu enklavu Srebrenica, te da do tada nije ni mogao postojati plan  
18 za vojno zauzimanje enklave Žepa.

19 Iz istog dokumenta takođe može se videti da ni jedna od jedinica kojom  
20 je komandovao gospodin Borovčanin nije uključena u ovu naredbu, niti je  
21 gospodinu Borovčaninu ova naredba upućena čak ni radi informisanja. Naročito,  
22 Odbrana gospodina Borovčanina želi da istakne da u toku dokaznog postupka  
23 Tužilaštva nije bilo spora između Odbrane i Tužilaštva oko toga da su neke od  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

1 jedinica kojima je komandovao gospodin Borovčanin učestvovale u borbama na  
2 Baljkovici koja se nalazi na potpuno suprotnom pravcu u odnosu na enklavu Žepa,  
3 udaljene od nje nekih 100 kilometara. Dakle, tokom dokaznog postupka Tužilaštva,  
4 nije izведен niti jedan dokaz koji bi ukazivao na to da je gospodin Borovčanin,  
5 na bilo koji način, učestvovao u eventualnom planiranju napada na enklavu Žepa.  
6 Takođe, nije izведен nijedan dokaz koji bi ukazivao na to da je gospodin  
7 Borovčanin sa tim u vezi bio obaveštavan ili konsultovan od strane bilo koga u  
8 VRS.

9 Konačno, Odbrana želi da se pozove na svedočenje vojnog eksperta  
10 Tužilaštva Richarda Butlera, 25. januar 2008. godine, strana 20500 transkripta.  
11 I ja će citirati:

12 [simultani prevod] "Pitanje: Kada ste analizirali dokumente i kada ste  
13 pripremali svoj vještački nalaz u vezi sa operacijom Žepa niste naišli ni na  
14 kakve dokaze vezane za sudjelovanje bilo koje jedinice pod komandom gospodina  
15 Borovčanina ili u vezi s njegovim sudjelovanjem u operaciji Žepa. Da li je to  
16 istina?

17 Odgovor: Tako je, gospodine. Ja nemam nikakve informacije koje se odnose  
18 na ulogu gospodina Borovčanina u ovom što bismo nazvali operacija Žepa."

19 [na B/H/S-u] Dakle, Odbrana tvrdi da u odnosu na gospodina Borovčanina,  
20 Tužilaštvo nije izvelo nijedan dokaz u prilog tačke 8 optužnice, krivičnog dela  
21 deportacije kao zločina protiv čovečnosti. Stoga Odbrana predlaže da gospodin  
22 Borovčanin shodno Pravilu 98bis bude oslobođen za ovu tačku.

23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

1        Na kraju svog izlaganja Odbrana bi želela samo da se vrlo kratko osvrne  
2        na paragraf 31.1 optužnice. A povod za to je podnesak tužioca vezanog konkretno  
3        za paragraf 31.1(b) te optužnice koji je podnet 25. oktobra 2006. godine. Naime,  
4        u paragrafu 31.1 optužnice pod (a) i (b) navedeno je ubistvo 9 bosanskih  
5        Muslimana. S tim što se pod (a) navodi da su njihova tela pronađena u šumi u  
6        blizini baze UN pokraj glavnog puta na kojem leži Budak; dok se pod (b) navodi  
7        da su tela pronađena u potoku iza bele kuće na otprilike 700 metara od baze UN-  
8        a.

9              Kao što je upravo pomenuto, Tužilaštvo u svom podnesku pod naslovom  
10        *Prosecution motion regarding paragraph...* [usmeni prevod] ... podnesak  
11        Tužilaštva u vezi sa paragrafima 31.1(b) optužnice... [na B/H/S-u] od 25.  
12        oktobra 2006. godine navelo da je njihov stav da se radi o jednom te istom  
13        događaju, te da će se složiti sa podneskom za izricanje oslobođajuće presude u  
14        pogledu paragrafa 31.1(b) - i to se može videti na strani 2 citiranog podneska.

15              Pored toga, u paragrafu 31.(c)... 31.1(c), izvinjavam se, se navodi da  
16        su ujutro 13. jula tela šest bosanskih Muslimanki i pet bosanskih Muslimana  
17        pronađena u potoku u blizini baze UN u Potočarima. U pogledu ovih navoda iz  
18        optužnice nije predložen niti izведен apsolutno nijedan jedini dokaz tokom  
19        dokaznog postupka Tužilaštva. Stoga Odbrana gospodina Borovčanina predlaže da  
20        Sud u odnosu na paragafe 31.1(b) i 31.1(c) doneše oslobođajuću presudu po  
21        Pravilu 98bis.

22              Časni Sude, iako se Odbrana gospodina Borovčanina odlučila da izlaže  
23        samo u odnosu na napred navedene tačke optužnice, to ni u kom slučaju ne znači  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30

1 da Odbrana smatra da je Tužilaštvo pružilo dovoljno dokaza na osnovu kojih bi  
2 razumni presuditelj o činjenicama mogao ustanoviti krivicu gospodina Borovčanina  
3 za bilo koje od krivičnih dela za koja se on tereti. Stoga Odbrana apeluje na  
4 ovo Sudsko veće da upotrebi svoja diskreciona ovlašćenja i odluči da li može  
5 doneti oslobođajuću presudu po Pravilu 98bis i odnosu na preostale tačke  
6 optužnice.

7 Hvala.

8 SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Hvala, gospodine Lazareviću.

9 Dajte da vidimo možemo li utvrditi koliko će još trajati ostatak  
10 argumentacije.

11 Gospodine Živanoviću, da li uopće imate namjeru se /nedostaje  
12 simultani prevod/.

13 G. ŽIVANOVIĆ: [simultani prevod] Ne, časni Sude, mi se nećemo  
14 izjašnjavati po Pravilu 98bis.

15 SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Gospodo Fauveau, a Vi imate li namjeru?  
16 Ako imate, koliko će to trajati?

17 GDA FAUVEAU: [simultani prevod] Možda sat, sat i petnaest minuta.

18 SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Gospodine Josse ili gospodine Krgović?

19 G. JOSSE: [simultani prevod] Časni Sude, mi ćemo iznijeti svoju  
20 argumentaciju. Pretpostavljam da je Vijeće odbacilo naš zahtjev na pravo da damo  
21 repliku.

22 SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Morat ćete raditi na temelju  
23 pretpostavke da to nećemo odobriti, jer to je pretpostavka.

24

25

26

27

28

29

30

1           G. JOSSE: [simultani prevod] U tom slučaju ču iskoristiti svih 90  
2 minuta, jer u takvim okolnostima moram moći reći štogod mogu više.

3           SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] A sada još Vi, gospodine Haynes?

4           G. HAYNES: [simultani prevod] Ono što ču ja govoriti bit će slično u  
5 znatnoj mjeri onome što je govorio gospodin Bourgon. I zbog toga mnogo kraće.  
6 Dakle imamo dvadesetak minuta.

7           SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Dakle mogli bismo završiti čak i sutra,  
8 jer kada zbrojimo gospodu Fauveau i gospodina Jossea, to je maksimum tri sata. I  
9 još nam preostaje 45 minuta za gospodina Haynesa da završi svoj dio izlaganja.  
10 Što znači, gospodine McCloskey, da trebate biti svjesni da u ponедjeljak  
11 počinjete sa svojim odgovorom.

12          G. McCLOSKEY: [simultani prevod] Zahvaljujem se, gospodine  
13 predsjedavajući.

14          Ukoliko netko odluči promijeniti svoju strategiju, molim samo da nam se  
15 daju jamstva da ćemo početi u ponедjeljak pa da onda imamo vikend da se  
16 pripremimo i skratimo cijeli posao. Mislim da ćemo završiti mi svoj dio za jedan  
17 dan. Dakle možda sve u toku jutra, neće nam trebati cijelo vrijeme.

18          SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] Ureda. Prekidamo do sutra u 9h ujutro.

19          Ja se izvinjavam. Gospodine Bourgon, još ste nešto -

20          G. BOURGON: [simultani prevod] Samo sam želio iskoristiti priliku da  
21 kažem, to jest, zamolim od Pretresnog vijeća da mi se dozvoli, prema Pravilu 126

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 da repliciram na odgovor Tužilaštva u vezi sa zajedničkim podneskom Tužilaštva  
2 kojim se osporavala uvrstivost izvještaja Richarda Butlera.

3 SUDIJA AGIUS: [simultani prevod] To se odobrava.

4 G. BOURGON: [simultani prevod] Hvala.

5 SUDSKA SLUŽBENICA: [simultani prevod] Molim, ustanite.

6 ... Sjednica završena u 13.39h.

7 Nastavak zakazan za petak,

8 15.02.2008. u 09.00h.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

četvrtak, 14.02.2008.

Predmet br. IT-05-88-T

Ovaj transkript je izrađen na osnovu zvaničnog zvučnog zapisa na jeziku regionala, načinjenog tokom sudskega postupka, poštujući *verbatim* pravilo (doslovan zapis, od riječi do riječi). Kako su na sudenju korišteni bosanski, hrvatski i srpski jezik (B/H/S), ovisno o izvornom govorniku odnosno prevodiocu, tako su sva tri jezika zastupljena i u transkriptu. Ukoliko se govornik na sudenju služio nekim drugim jezikom osim navedenih, zapisan je simultani prijevod prevodioča na B/H/S. Članom 33 Statuta Međunarodnog suda utvrđeno je da su radni jezici Međunarodnog suda engleski i francuski. U slučaju razlike između ovog transkripta i verzije na engleskom ili francuskom jeziku, verzija transkripta na radnom jeziku bit će mjerodavni dokument. Numeracija stranica transkripta je u potpunosti uskladena s transkriptom na engleskom jeziku.